

RADIO TELEVIZIJA BUDVA d.o.o.

Broj: 423
Budva, 14.06.2022.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

O REVIZIJI FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2021. GODINU

Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter
"RADIO TELEVIZIJA BUDVA" Budva

Tivat, 10.06.2022. godine

SADRŽAJ

	Strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA.....	1
ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA/.....	8
ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU/BILANS USPJEHA/.....	12
ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE.....	15
ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU.....	17
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE	18
<i>OPŠTI PODACI</i>	18
<i>OSNOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH ISKAZA</i>	21
<i>NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE</i>	23
<i>OBJELODANJIVANJA UZ FINANSIJSKE ISKAZE</i>	37-68
PRILOG: IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA	

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

ORGANIMA UPRAVLJANJA

Društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter
"RADIO TELEVIZIJA BUDVA" Budva

Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza

Mišljenje sa rezervom

Obavili smo reviziju finansijskih iskaza Društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter "RADIO TELEVIZIJA BUDVA" Budva (u daljem tekstu: "Društvo"), koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji (bilans stanja) na dan 31. decembra 2021. godine i odgovarajući iskaz o ukupnom poslovnem rezultatu (bilans uspjeha), iskaz o promjenama na kapitalu i iskaz o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske iskaze koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja opisanih u odeljku Osnova za mišljenje sa rezervom, finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2021. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore, zasnovanim na Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim politikama objelodanjenim u Napomenama uz finansijske iskaze.

Osnova za mišljenje sa rezervom

1. Kao što je navedeno u Napomeni 1 - Opšti podaci uz finansijske iskaze, Društvo je osnovano na osnovu Odluke Skupštine opštine Budva dana 10.04.2012. godine. Registracija društva u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici (CRPS) izvršena je dana 02.09.2013. godine. Prema osnivačkom aktu Društvo je pravni sledbenik dva pravna subjekta »Radio Budva« i »Televizija Budva«, i nastavlja sa korišćenjem imovine ovih pravnih prethodnika.

Pravni prethodnik »Radio Budva«, kao javno preduzeće brisan je 02.09.2013. godine iz CRPS i matični broj ovog pravnog prethodnika dodijeljen je Društvu. Pravni prethodnik »Televizija Budva«, nije brisan iz CRPS-a i još uvijek ima status aktivnog pravnog subjekta sa odgovarajućim registracionim oznakama i registrovanim odgovornim licima. Prema izjavi odgovornih lica, na dan 02.09.2013, Društvo je preuzelo zaposlene oba pravna prethodnika kao i imovinu, obaveze i kapital evidentiran u poslovnim knjigama pravnog prethodnika »Radio Budve«, ali zbog pravnog statusa »Televizije Budva«, Društvo nije preuzelo imovinu i obaveze i ovog pravnog prethodnika.

Obzirom da pravni prethodnici Društva uključeni u spajanje nisu sproveli zahtjeve propisane Zakonom o privrednim društvima, Opština Budva je 17.07.2018. godine na osnovu Zakona o privrednim društvima donijela Odluku o skraćenom postupku likvidacije JP Radio difuznog-servisa "Televizija Budva." Do dana ovog izvještaja postupak dobrovoljne likvidacije nije završen.

Zbog prirode Odluke o osnivanju Društva od 10. aprila 2012, kao i zbog prirode evidencija koje je potrebno obezbjediti prilikom prenosa imovine i obaveza društava koja se spajaju u društvo kojem je izvršeno pripajanje, odnosno koje je nastalo novim osnivanjem, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li bi možda bila neophodna retrospektivna usklađivanja za najraniji prezentovani prethodni period u vezi sa evidentiranim i neevidentiranim imovinom i obavezama i elementima koji su sadržani u uporednim informacijama u iskazu o finansijskoj poziciji/bilansu stanja, iskazu ukupnom rezultatu/bilansu uspjeha i izvještaju o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na dan 31. decembar 2021. i u tom djelu ne možemo izraziti mišljenje.

2. Kao što je navedeno u Napomeni 4.2 uz finansijske iskaze, za godinu koja se završava na dan 31.12.2021., Društvo u svojim bilansima na dan 31.12.2021. godine ne iskazuje nekretnine. Prema dostupnim podacima iz katastra nepokretnosti poslovni prostori koje Društvo koristi radi ostvarivanja prihoda, nisu u vlasništvu Društva i to:
 - Kancelarijski prostor i prostor za emitovanje radijskog programa nalazi se u »Zgradi BSP« (KO Budva LN 2707-parcela 2057/1), u svojini je Društva za konsalting i inženjering «Budva-Sv. Stefan-Petrovac» DOO Budva, i na katastarskoj parceli su upisani brojni tereti i ograničenja. Jedan od osnivača DOO «Budva- Sv. Stefan -Petrovac» je Opština Budva sa 60% udjela;
 - Prostor za emitovanje televizijskog programa u Starom gradu u Budvi, nalazi se u objektu koji je evidentiran u KO Budva LN 332- parcela 2858. Na ovoj nepokretnosti Opština Budva ima upisano pravo korišćenja;
 - Emisioni objekat na Zavali, nalazi se na zemljištu koje je evidentirano u KO Budva LN br.13, kao svojina Crne Gore i pravom raspolaganja Opštine Budva.

Društvo je uputilo zahtjev Opštini Budva za regulisanje uslova i načina korišćenja navedenih objekata, međutim do dana ovog izvještaja ova pitanja još uvijek nisu riješena.

Zbog prirode podataka o nekretninama i prirode evidencije opreme, koje Društvo koristi radi ostvarivanja prihoda, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li bi možda bila neophodna usklađivanja u vezi sa obavezama i elementima koji su sadržani u iskazu o finansijskoj poziciji/bilansu stanja, iskazu o ukupnom rezultatu/bilansu uspjeha i izvještaju o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na dan 31. decembar 2021. i u tom djelu ne možemo izraziti mišljenje.

3. Kao što je navedeno u Napomeni 4.3 uz finansijske iskaze, za godinu koja se završava na dan 31.decembar 2021., Društvo je iskazalo kratkoročna potraživanja u iznosu od 372,463 EUR-a, (2020.- 353,883 EUR-a), u okviru kojih je iskazalo druga potraživanja koje su nastale prije 02.09.2013. godine u iznosu od 242,106 EUR-a (2019-242,106 EUR-a). Ova navedena druga potraživanja odnose se na obaveze pravnog prethodnika, »Televiziji Budva«, a isplaćene su sa računa Društva nakon 02.09.2013. godine, tj. nakon datuma osnivanja Društva. Priznavanje navedenih potraživanja nije u skladu sa zahtjevima Konceptualnog okvira MRS/MSFI, koja se odnose na priznavanje imovine u bilansu stanja, kao ni zahtjevima MRS 39 - Finansijski instrumenti: priznavanje i odmjeravanje.

Obavili smo reviziju u skladu sa Zakonom o reviziji Crne Gore i Međunarodnim standardima revizije (ISA). Naša odgovornost prema tim standardima detaljnije je opisana u paragrafu *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih iskaza u Crnoj Gori, i ispunili smo naše druge etičke odgovornost u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje sa rezervom.

Ključna revizijska pitanja

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, prema našoj stručnoj procjeni, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih iskaza Društva za tekući period. Utvrdili smo da nema ključnih pitanja revizije koja treba da se saopšte u našem izvještaju.

Skretanje pažnje

Naše mišljenje ne sadrži rezervu po sledećem:

- (a) Kao što je navedeno u Napomeni 4.6 uz finansijske iskaze, Društvo je sa stanjem na dan 31.decembar 2021. godine iskazalo vrijednost osnovnog kapitala u iznosu od 83,620 EUR-a, koliko je iznosio i osnovni kapital u poslovnim knjigama pravnog prethodnika, Javnog preduzeća javni lokalni radio difuzni servis »Radio Budva« Budva. U Centralnom registru privrednih subjekata ovaj kapital je registrovan u iznosu od 1,00 EUR-a.- a u osnivačkim aktima nije kvantifikovana vrijednost osnovnog kapitala.

- (b) Kao što je navedeno u Napomeni 4.16 uz finansijske iskaze, Društvo je sa Opštinom Budva zaključilo Ugovor o preuzimanju poreskog duga, br. 707 od 07.12.2015. godine. Navedenim Ugovorom Opština Budva je preuzela isplatu obaveze prema Povjeriocu Ministarstvu Finansija Crne Gore-Poreskoj Upravi, po osnovu poreza i doprinosa pravnih prethodnika Društva u iznosu od 424,729 EUR-a za Radio Budvu i 523,784 EUR-a za Televiziju Budva, što ukupno iznosi 948,513 EUR-a, periodom otplate decembar 2015. -juni 2020. godine a prema usvojenom planu otplate od 55 anuiteta. Od navedenog ugovorenog iznosa Društvo je priznalo iznos od 424,729 EUR-a po osnovu poreza i doprinosa pravnog prethodnika Radio Budve i iste je izmirivalo na način da je Opština Budva umanjivala uplaćena sredstva koja su bila predviđena godišnjim Budžetima po osnovu transfera za RTV Budva. Obaveze za poreze i doprinose u iznosu od 523,784 EUR-a koje se odnose drugog pravnog rethodnika Televiziju Budva, Društvo nije priznalo u svojim poslovnim knjigama zbog neriješenog pravnog statusa Televizije Budva.

Po procjeni rukovodstva, iako još uvijek nije riješen pravni status pravnog prethodnika, Televizije Budva, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po osnovu Ugovora o preuzimanju poreskog duga, br. 707 od 07.12.2015. godine.

e

- (c) Kao što je navedeno u Napomeni 4.23 uz finansijske iskaze, Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje kazni i zateznih kamata. Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznijetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj administraciji Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 65/01, 80/04 i 29/05 I Sl. list Crne Gore", br. 073/10, 020/11, 028/12, 008/15, 047/17, 052/19 i 145/21), period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina, što znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih poreskih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske iskaze

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih iskaza u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore zasnovanim na Zakonu o računovodstvu (Sl.list Crne Gore br.52/16), kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo

odredi kao neophodne u pripremi finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne prikaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih iskaza, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je da obezbjedimo razumno uvjeravanje o tome da finansijski iskazi, uzeti kao cjelina, ne sadrže materijalno značajne pogrešne prikaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, kao i da izdamo revizorski izvještaj koji sadrži naše mišljenje. Razumno uvjeravanje predstavlja visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno pogrešne prikaze kada oni postoje. Pogrešni prikazi mogu da nastanu usled kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika koje se donose na osnovu ovih finansijskih iskaza.

Kao dio revizije u skladu sa MSRev standardima, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako mi:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih prikaza u finansijskim iskazima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške, osmišljavamo i obavljamo revizijske postupke koji su adekvatni za tu vrstu rizika i prikupljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i odgovarajući da obezbjede osnovu za izražavanje našeg mišljenja. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni prikazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći od rizika koji je rezultat greške, jer kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole;
- Stičemo razumjevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva;
- Vršimo procjenu primjenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo;

- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezanu objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posledicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Vršimo procjenu cjelokupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih iskaza, uključujući objelodanjivanja, kao i da li su u finansijskim iskazima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Mi komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, u vezi sa, između ostalog, planiranim obimom i vremenskim rasporedom revizije i značajnim revizijskim nalazima, uključujući i sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavjestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Izvještaj o usklađenosti sa drugim zakonskim i regulatornim zahtjevima

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i prezentiranje godišnjeg izvještaja menadžmenta u skladu sa zahtjevima iz Zakona o računovodstvu (Sl.list Crne Gore br.52/16).

Naše mišljenje o finansijskim iskazima se ne odnosi na godišnji izvještaj menadžmenta i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka kojim se pruža uvjeravanje o godišnjem izvještaju menadžmenta.

U vezi sa revizijom finansijskih iskaza, naša odgovornost je da pročitamo godišnji izvještaj menadžmenta i pritom razmotrimo da li postoji materijalna nedoslednost između godišnjeg izvještaja menadžmenta i finansijskih iskaza, ili da li izgleda da naša saznanja stečena tokom revizije, ili na drugi način, predstavljaju materijalno pogrešna iskazivanja.

U skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu razmotrili smo da li je godišnji izvještaj menadžmenta sastavljen u skladu sa članom 11. ovog Zakona.

Prema našem mišljenju, koje je zasnovano na procedurama koje smo sproveli tokom revizije:

- informacije prezentirane u godišnjem izvještaju menadžmenta Društva za 2021. godinu, usklađene su sa finansijskim iskazima Društva za 2021 godinu.
- godišnji izvještaj menadžmenta Društva za 2021. godinu, sastavljen je u skladu sa članom 11. Zakona o računovodstvu.


Dodatno, na osnovu poznavanja i razumjevanja poslovanja Društva i njegovog poslovnog okruženja stečenog tokom obavljanja revizije, od nas se zahtjeva da izvjestimo da li su identifikovani materijalno značajno pogrešni prikazi u Godišnjem izvještaju menadžmenta Društva za 2021. godinu. U vezi sa tim, osim za efekte pitanja iznijetih u odeljku Osnova za mišljenje sa rezervom, nismo uočili da postoje značajni pogrešni prikazi u Godišnjem izvještaju menadžmenta Društva za 2021. godinu.

Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Ljerka Momčilović.

Tivat, 10. juni 2022. godine



Ovlašćeni revizor,


Ljerka Momčilović
(Licenca broj 006)

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI
/BILANS STANJA/
na dan 31.12.2021. godine

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin. Iskaze	EUR-a		
		Iznosi		
		Prethodna godina		
		Tekuća godina	Krajnje stanje 2020	Početno stanje 2020
A K T I V A				
A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	4.1	1	1	0
B. STALNA IMOVINA (I+II+III)		100,428	139,052	0
I. NEMATERIJALNA ULAGANJA (1 do 4)		0	0	0
1. Ulaganja u razvoj				
2. Koncesije,patenti, licence i slična prava i ostala nem.ulaganja				
3. Goodwill				
4. Avansi za nemat.ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi				
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (1 +2+3+4)	4.2	100,428	139,052	0
1. Zemljište i objekti				
2. Postrojenja i oprema	4.2	100,428	139,052	
3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (3.1+3.2+3.3)		0	0	0
3.1. Investicione nekretnine				
3.2. Biološka sredstva				
3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva				
4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi				
III. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (1 do 7)		0	0	0
1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica				
2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima				
3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica(sem zavisnih pravnih lica)				
4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)				
5.Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća				
6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti)				
7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja				
C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA				
D. OBRTNA SREDSTVA (I+II+III+IV+V)		450,021	360,918	0

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA/ (nastavak)

P O Z I C I J A	Broj napomen e uz fin. Iskaze	EUR-a		
		Iznosi		
		Prethodna godina		
		Tekuća godina	Krajnje stanje 2020	Početno stanje 2020
I. ZALIHE (1 do 4)		0	0	0
1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)				
2. Nedovršena proizvodnja				
3. Gotovi proizvodi i roba				
4. Dati avansi				
II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (1 do 4)	4.3	372,463	353,883	0
1. Potraživanja od kupaca	4.3	24,944	23,242	
2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica				
3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	4.3	853	241	
4. Ostala potraživanja (4.1+4.2+4.3)		346,666	330,400	0
4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit				
4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	4.3	686		
4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	4.3	345,980	330,400	0
III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1 do 3)		0	0	0
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namenjeno trgovanju				
2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli				
3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani				
IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA U BLAGAJNI	4.4	77,558	7,035	
V. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO				
E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	4.5	68,366	68,411	
F. UKUPNA AKTIVA (A+B+C+D+E)		618,816	568,382	0

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA/ (nastavak)

EUR-a

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin. iskaze	Iznosi Prethodna godina		
		Tekuća godina	Krajnje stanje 2020	Početno stanje 2020
P A S I V A				
A. KAPITAL (I+II+III+IV+VI+VIII)		282,416	163,098	0
I. OSNOVNI KAPITAL	4.6	83,620	83,620	
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL		1	1	
III. EMISIONA PREMIJA				
IV. REZERVE (1+2+3+4-5)		0	0	0
1. Zakonske rezerve				
2. Statutarne rezerve				
3. Druge rezerve				
4. Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata				
5. Negativne revalorizacije rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata				
VI. NERASPOREĐENA DOBIT ILI GUBITAK (1+2-3-4)	4.6	198,795	79,477	0
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	4.6	423,726	364,169	
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	4.6	119,318	59,557	
3. Gubitak ranijih godina	4.6	344,249	344,249	
4. Gubitak tekuće godine				
VII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBEĐUJE KONTROLU				
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (I +II)		0	0	0
I. DUGOROČNA REZERVISANJA (1 do 3)		0	0	0
1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih				
2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku				
3. Ostala dugoročna rezervisanja				
II. DUGOROČNE OBAVEZE (1+ 2)		0	0	0
1. Dugoročni krediti				
2. Ostale dugoročne obaveze				
C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	4.7	834	2,270	
D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	4.8	84,956	124,932	

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI/BILANS STANJA/ (nastavak)

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin. iskaze	EUR-a		
		Iznosi		
		Prethodna godina		
		Tekuća godina	Krajnje stanje 2020.	Početno stanje 2020
E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (I + II)		118,624	147,285	0
I KRATKOROČNA REZERVISANJA				
II. KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 8)	4.9	118,624	147,285	0
1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije				
2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija				
3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	4.9	8,689	8,764	
4. Obaveze prema dobavljačima	4.9	48,311	72,095	
5. Obaveze po menicama				
6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima				
7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	4.9	5,699	13,095	
8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (8.1 do 8.5)	4.9	55,925	53,331	0
8.1. Ostale obaveze iz poslovanja				
8.2. Ostale kratkoročne obaveze	4.9	42,470	45,485	
8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda			1,063	
8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	4.9	13,455	6,783	
8.5. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno				
F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	4.10	131,986	130,797	
G. UKUPNA PASIVA (A+B+C+D+E+F)		618,816	568,382	0

Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza:

Valentina Asanović

V. Asanović

Direktor:

Rade Tabaš

Rade Tabaš

**ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU
/BILANS USPJEHA/
u periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine**

P O Z I C I J A	Broj napomen e uz fin.iskaze	EUR-a Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1. Prihodi od prodaje - neto prihod	4.11	67,862	72,636
2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje			
3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe			
4. Ostali prihodi iz poslovanja (a do c)	4.11	989,964	865,286
a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	4.11	956,887	855,605
b) Ostali prihodi iz poslovanja	4.11	33,077	9,681
c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine		0	0
5. Troškovi poslovanja (a+b+c)	4.12	202,283	177,379
a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	4.12	38,549	28,398
b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	4.12	118,938	102,986
c) Amortizacija	4.12	44,796	45,995
6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (a+b)	4.12	722,001	691,541
a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	4.12	472,079	445,179
b) Troškovi poreza i doprinosa (1 do 3)	4.12	249,922	246,362
1/ Troškovi poreza	4.12	55,648	54,739
2/ Troškovi doprinosa za penzije	4.12	116,367	114,902
3/ Troškovi doprinosa	4.12	77,907	76,721
7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (a+b)		0	0
a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)			
b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtno imovine (osim finansijske)			
8. Ostali rashodi iz poslovanja	4.12	2,205	
I. Poslovni rezultat (1+2+3+4-5-6-7-8)	4.12	131,337	69,002

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ (nastavak)

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin.iskaze	EUR-a	
		Iznos Tekuća godina	Prethodna godina
9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (a do c)		0	0
a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica			
b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica			
c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica			
10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (a do c)		0	0
a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica			
b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica			
c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica			
11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (a do c)		0	0
a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica			
b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica			
c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica			
12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (a-b)	4.13	0	(3,239)
a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine			
b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	4.13		3,239
13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (a do c)	4.13	0	248
a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima			
b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima			
c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	4.13		248
II. Finansijski rezultat (9+10+11+12-13)	4.13	0	(3,487)

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ (nastavak)

P O Z I C I J A	Broj napomene uz fin. iskaze	EUR-a Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (I+II)	4.14	131,337	65,515
IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno			
V. Rezultat prije oporezivanja (III+IV)	4.14	131,337	65,515
14. Poreski rashod perioda (1+2)	4.14	12,019	5,958
1. Tekući porez na dobit	4.14	13,455	6,783
2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	4.14	(1,436)	(825)
15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (V-14)		119,318	59,557
VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (1 do 8)			
1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava			
2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja			
3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala			
4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada			
5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva			
6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje			
7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine			
8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka			
VII. ODLOŽENI PORESKI RASHODI ILI PRIHODI PERIODA U VEZI SA DRUGIM STAVKAMA REZULTATA /POVEZANIM SA KAPITALOM/			
VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (VI-VII)			
IX. NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT (15-VIII)	4.14	119,318	59,557
X. ZARADA PO AKCIJI			
1. Osnovna zarada po akciji			
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji			
XI. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA			
XII. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA KOJI NE OBEZBEĐUJU KONTROLU			

Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza:

Direktor:

Valentina Asanović

VAsanovic

Rade Tabaš

RTB

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine

P O Z I C I J A	EUR-a	
	Iznos Tekuća godina	Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	974,888	640,762
1. Prodaja i primljeni avansi	957,165	634,394
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	17,723	6,368
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	898,193	641,718
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	169,732	100,012
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	716,412	526,071
3. Plaćene kamate	0	248
4. Porez na dobit	6,783	10,201
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	5,266	5,186
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	76,695	(956)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	0	0
1. Prodaja akcija i udjela (neto prilivi)		
2. Prodaja nemat. ulaganja, nekret., postrojenja, opreme i bio. sredstava		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja		
5. Primljene dividende		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	6,172	0
1. Kupovina akcija i udjela (neto odlivi)		
2. Kupovina nemat. ulag. nekret., postr., opreme i bio. sred.	6,172	
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	(6,172)	0

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE (nastavak)

P O Z I C I J A	EUR-a	
	Iznos Tekuća godina	Prethodna godina
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)		
1. Uvećanje osnovnog kapitala		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)		
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)		
3. Finansijski lizing		
4. Isplaćene dividende		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)		
D. NETO TOK GOTOVINE (AIII + BIII + CIII)	70,523	(956)
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	7,035	7,991
F. POZITIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		
G. NEGATIVNE KURSNE RAZ. PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (D+E+F+G)	77,558	7,035

Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza:

Direktor:

Valentina Asanović

Asanović



Rade Tabaš

Tabaš

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine

EUR-a

OPIS	Osnovni kapital	Ostali kapital	Neuplaćeni upisani kapital	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacije rezerve	Neraspoređena dobit	Gubitak	Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	Ukupno
1 Stanje na dan: 01.01.2020. godine	83,620		1				364,169	344,249		103,541
Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika										0
2 Korigovano početno stanje na dan 01.01.2020. godine	83,620		1				364,169	344,249		103,541
3 Neto promjene u godini							59,557			59,557
4 Stanje na dan: 31.12.2020. godine	83,620		1				423,726	344,249		163,098
Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika										0
6 Korigovano početno stanje na dan 01.01.2021. godine	83,620		1				423,726	344,249		163,098
7 Neto promjene u godini	0						119,318			119,318
8 Stanje na dan: 31.12.2021. godine	83,620		1				543,044	344,249		282,415

Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza:

Valentina Asanović

V. Asanović



Direktor:

Rade Tabaš

Rade Tabaš

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE

1. OPŠTI PODACI O DRUŠTVU

Svoju djelatnost ovo Društvo obavlja pod nazivom Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter »RADIO TELEVIZIJA BUDVA« Budva.

Društvo je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Budva, na sjednici od 10. aprila 2012. godine. Prema navedenoj Odluci, Lokalni javni emiter »Radio Televizija Budva« je pravni sledbenik Javnog radio-difuznog servisa »Radio Budva« i Javnog radio-difuznog servisa »Televizija Budva«.

Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter »RADIO TELEVIZIJA BUDVA« Budva, registrovano je u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici 02. Septembra 2013. godine pod registarskim brojem 5 - 0670809/001 i matičnim brojem 02005492. Poslednja promjena podataka u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici izvršena je 09. decembra 2021. godine, registracijom promjene podataka, pod registarskim brojem 5 - 0670809/06.

Društvo obavlja privrednu djelatnost sa sledećim registracionim oznakama:

Pun naziv firme: Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter »RADIO TELEVIZIJA BUDVA« Budva;

Vrsta pravnog lica: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU;

Mjesto: Budva;

Adresa: Ul. Jadranski put bb;

Šifra osnovne djelatnosti: 6020;

Naziv osnovne djelatnosti: Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa;

Matični broj: 02005492;

Poreski identifikacioni broj: 02005492;

PDV Registracioni broj 81/31-00228-8;

Oznaka i broj rješenja u Centralnom registru privrednih subjekata: 50670809

Osnivač i 100% vlasnik Društva je Opština Budva.

Društvo ima dvije poslovne i organizacione jedinice: »Radio Budva« i »Televizija Budva«. Ovo Društvo obavlja djelatnost lokalnog javnog emitera na osnovu Odobrenja za emitovanje opšteg televizijskog programa „Televizija Budva“ i Odobrenja za emitovanje opšteg radijskog programa „Radio Budva“, koje je izdala Agencija za elektronske medije 04.03.2013. godine, na osnovu Zakona o elektronskim medijima (Sl.List Crne Gora br.46/10; br.40/11, br.53/11, br.6/13).

Prosječan broj zaposlenih u Društvu za godinu koja se završava 31.12.2021. je 55 (2020. - 55 zaposlenih).

Prema podacima koji su registrovani u CRPS-u, na dan objavljivanja ovih finansijskih iskaza, tj. na dan 31.03.2022. godine, Članovi Savjeta i Direktor Društva čine lica čija su imena prikazana u pregledu koji slijedi:

Ime i prezime	Pozicija
G-dja Dragana Tomović	Predsjednik Savjeta
G-dja Andrea Medin	Član Savjeta
G-dja Lidija Kostadinović	Član Savjeta
 G-din Rade Tabaš	 Izvršni direktor

Dodatno, dana 30.12.2021. godine istekao je mandat članu savjeta Lidiji Kostadinović, i time je broj članova Savjeta smanjen na dva člana. Zbog navedenog Savjet nije održavao sjednice zbog nedostatka kvoruma. Do dana ovog izvještaja nije imenovan treći član Savjeta ovog Društva.

Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih iskaza su:

1. Rade Tabaš, direktor
2. Valentina Asanović

Finansijsko računovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena. Glavna knjiga finansijskog računovodstva vodi se u Društvu i odgovara načelima urednog knjigovodstva.

U skladu sa članom 5. Zakona o računovodstvu ("Službeni list CG", br.52/16), Društvo je razvrstano u malo pravno lice. Obaveza za vršenje revizije finansijskih iskaza za javne emitere propisana je u čl.80 Zakona o elektronskim medijima.

Dodatne informacije o registraciji Društva

Kao što je naprijed navedeno Društvo je osnovano na osnovu Odluke Skupštine opštine Budva dana 10.04.2012. godine. U Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici (CRPS), dana 02.09.2013. godine, ovo Društvo je registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Prema osnivačkom aktu Društvo je pravni sledbenik dva pravna subjekta »Radio Budva« i »Televizija Budva«, i nastavlja sa korišćenjem imovine ovih pravnih prethodnika.

Pravni prethodnici Društva uključeni u spajanje, nisu sproveli propisane zahtjeve Zakona o privrednim društvima.

Pravni prethodnik »Radio Budva«, kao javno preduzeće brisan je 02.09.2013. godine iz CRPS, tj. na dan registrovanja osnivanja Društva.

Registracioni brojevi pravnog prethodnika »Radio Budva«, dodjeljeni su Društvu i to

- matični broj 02005492 Rješenjem CRPS –a o registrovanju osnivanja, 02.09.2013;
- PIB - 02005492 i PDV br.81/31-00228-8, Rješenjem Poreske uprave od 10.09.2013.

Pored toga, na dan registrovanja osnivanja Društva, imovina, obaveze i kapital evidentirani u poslovnim knjigama pravnog prethodnika »Radio Budva« preneseni su u početni bilans i poslovne knjige Društva.

Drugi pravni prethodnik »Televizija Budva«, nije brisan iz CRPS-a i još uvijek ima status aktivnog pravnog subjekta koji je registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici sa sledećim registracionim oznakama i podacima;

- registarski broj: 5-0055043, sa poslednjom promjenom 10 od 25.02.2009.;
- matičnibroj: 02290715;
- osnivač: Skupština opštine Budva;
- registrovana lica: 5 članova savjeta i 3 člana Upravnog odbora koji imaju registrovanu kolektivnu odgovornost, 1 ovlašćeni zastupnik ima registrovanu pojedinačnu odgovornost i 3 lica imaju registrovanu nepoznatu odgovornost.

Osnivač, Opština Budva, je 17.07.2018. godine, donijela Odluku o skraćenom postupku likvidacije Javnog radio-difuznog servisa »Televizija Budva« (Sl.list CG -opštinski propisi, br.26/18 od 25.07.2018). Do dana ovog izvještaja postupak dobrovoljne likvidacije nije završen.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH ISKAZA

2.1. Osnove za sastavljanje finansijskih iskaza

2.1.1. Izjava o usaglašenosti

Finansijski iskazi Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list CG", br. 52/16) i drugim računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

2.1.2. Uticaj i primjena novih i revidiranih MSFI i MRS

Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu MRS odnosno MSFI koji su bili u primjeni na dan 1. januara 2019. godine i na njima zasnovanim propisima o računovodstvu Crne Gore.

Na osnovu Zakona o računovodstvu, Društvo je u obavezi da sastavlja finansijske iskaze po MRS - Međunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno po MSFI- Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, koje je objavio IASB - Odbor za međunarodne računovodstvene standarde i utvrdio i objavio organ državne uprave nadležan za poslove finansija, odnosno pravno lice kojem je povjereno vršenje tih poslova, koje je od odgovarajućeg organa IFAC- Međunarodna federacija računovođa, dobilo pravo na prevod i objavljivanje. Nadležno pravno lice kome su povjereni poslovi računovodstva u navedenom smislu je Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore.

Do datuma sastavljanja finansijskih iskaza za 2021. godinu izvršen je prevod i objavljivanje zvaničnih tekstova MRS/MSFI koji su na snazi za računovodstvene periode koji počinju 01. januara 2019. godine ili kasnije, ne uključujući izmjene koje još nisu stupile na snagu. Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, kao nadležno pravno lice, 29.12.2021. godine izdao je obavještenje u kome je navedeno da od prevedenih i zvaničnih tekstova MSFI u Crnoj Gori, MSFI 16-Lizing i MSFI 14-Regulisana vremenska razgraničenja se primjenjuje od 01.01.2021.godine, zvanična primjena MSFI 9 (za privredu) i MSFI 15 se odlaže, kao i da je dozvoljena ranija primjena MRS/MSFI čija se zvanična primjena odlaže.

Rukovodstvo Društva analizira promjene u važećim Standardima i tumačenjima, kao i novousvojene Standarde i tumačenja izdata nakon 01.januara 2019. godine, i nakon ustanovljavanja Standarda i tumačenja koji su relevantni za Društvo, ima namjeru da iste primjeni u sastavljanju finansijskih izvještaja nakon što oni budu obavezni za primjenu u Crnoj Gori. Rukovodstvo Društva je izabralo da ne usvoji ove nove Standarde i izmjene postojećih Standarda i primjeni Standarde na način kako je to navedeno u obavještenju Instituta sertifikovanih računovođa od 29.12.2021..godine. Rukovodstvo predviđa da usvajanje ovih novih Standarda i izmjena postojećih Standarda neće imati materijalan uticaj na finansijske izvještaje Društva u periodu inicijalne primjene.

S obzirom na naprijed navedeno i na to da pojedina zakonska i podzakonska regulativa propisuje računovodstvene postupke koji u pojedinim slučajevima odstupaju od zahtjeva MSFI, računovodstveni propisi u Crnoj Gori mogu odstupati od zahtjeva MSFI, što može imati uticaj na realnost i objektivnost priloženih finansijskih iskaza. Shodno tome, priloženi finansijski iskazi se ne mogu smatrati finansijskim iskazima sastavljenim u potpunoj saglasnosti sa MSFI na način kako je to definisano odredbama MRS 1 »Prezentacija finansijskih izvještaja«.

2.2. Prezentacija finansijskih iskaza

Finansijski iskazi su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica (Sl.list CG br. 11/20 od 06.03.2020. i br.139/21 od 29.12.2021.).

Finansijski iskazi Društva su iskazani u evrima (EUR), osim ukoliko nije drugačije navedeno. Euro predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Crnoj Gori i to je istovremeno i funkcionalna valuta Društva.

Uporedni podaci prikazani su u EUR-ima na dan 31. decembar 2020. godine. U prikazu podataka obezbeđena je uporedivost na svakoj bilansnoj poziciji.

2.3. Računovodstveni metod

Finansijski iskazi su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrijednosti (istorijskog troška), osim ukoliko MSFI ne zahtevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u računovodstvenim politikama.

2.4. Promjene u računovodstvenim politikama

Računovodstvene politike date u nastavku Društvo konzistentno primjenjuje u svim periodima prezentiranim u ovim finansijskim iskazima.

3. NAJZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE DRUŠTVA

3.1 Pravila procjenjivanja – osnovne pretpostavke

Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu stalnosti poslovanja.

Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promjena i drugih događaja se priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski iskazi sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Iskaza o tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promjenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.

Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.

3.2 Priznavanje elemenata finansijskih iskaza

Sredstvo se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi priticati u Društvo i kada sredstvo ima nabavnu vrijednost ili cijenu koštanja ili vrijednost koja može da se pouzdano izmjeri.

Obaveza se priznaje u bilansu stanja kada je vjerovatno da će odliv resursa koji sadrži ekonomske koristi proisteći iz podmirenja sadašnjih obaveza i kada se iznos obaveze koja će se podmiriti može pouzdano da izmjeri.

Prihod se priznaje u bilansu uspjeha kada je povećanje ekonomskih koristi povezano sa povećanjem sredstva ili smanjenjem obaveza koje mogu pouzdano da se izmjere, odnosno da priznavanje prihoda nastaje istovremeno sa priznavanjem povećanja sredstava ili smanjenja obaveza.

Rashodi se priznaju u bilansu uspjeha kada smanjenje ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmjeri, odnosno da priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza i smanjenjem sredstava.

Kapital se iskazuje u skladu sa finansijskim konceptom kapitala kao uloženi novac ili uložena kupovna moć i predstavlja neto imovinu Društva. Iz finansijskog koncepta kapitala proističe koncept očuvanja kapitala. Očuvanje kapitala mjeri se nominalnim monetarnim jedinicama – EUR. Po ovom konceptu dobitak je zarađen samo ako finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na kraju perioda premašuje finansijski (ili novčani) iznos neto imovine na početku perioda, nakon uključivanja bilo kakvih raspodjela vlasnicima ili doprinosa vlasnika u toku godine.

3.3 Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u EUR po referentnom deviznom kursu koji objavljuje Centralna banka Crne Gore, a koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u EUR po referentnom deviznom kursu koji objavljuje Centralna banka Crne Gore za taj dan.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike, nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti, evidentirane su u korist ili na teret bilansa uspjeha.

Srednji kurs važnijih stranih valuta, na dan bilansa, izražen u EUR je bio sledeći:

	Važi za	31.12.2021.	31.12.2020.
AMERICKI DOLAR	1 USD	0.8823	0.8143
SVAJCARSKI FRANAK	1 CHF	0.9650	0.9211
FUNTA STERLINGA	1 GBP	1.1915	1.1073

3.4. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL procenjuje se u visini ugovorenog nenaplaćenog iznosa. Ako je upisani kapital u stranoj valuti na dan bilansa vrednuje se po srednjem kursu.

3.5. NEMATERIJALNA ULAGANJA se priznaju samo kada je vjerovatno da će od tog ulaganja priticati ekonomske koristi i kada je nabavna vrijednost ulaganja pouzdano mjerljiva, a obuhvataju se: ulaganja u razvoj, koncesije, patenti, licence, nematerijalni troškovi, ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu (u okviru kojih su troškovi zakupa, pravo korišćenja državnog zemljišta), kao i kupovinom stečeni goodwill.

Nematerijalna ulaganja, vrednuju se u skladu sa MRS 38 – Nematerijalna ulaganja. Početno priznavanje nematerijalnih ulaganja vrši se po nabavnoj vrijednosti (paragraf 74 MRS 38).

Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se proporcionalnom metodom. Za nematerijalna ulaganja sa neograničenim vijekom trajanja ne obračunava se amortizacija. Obračun amortizacije počinje od dana u odnosu na dan kojem je nematerijalno ulaganje raspoloživo za upotrebu. Metod amortizacije i korisni vijek se procjenjuju na kraju svakog izvještajnog perioda i kada je to potrebno vrši se njihova korekcija.

3.6. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA-Ova imovina obuhvata zemljište, građevinske objekte, postrojenja i opremu, ostala sredstva (knjige u biblioteci, djela likovnih umetnika, spomenike kulturne i istorijske) i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi, avanse date za njihovu nabavku i ulaganje na tuđim nekretninama i postrojenjima. Početno priznavanje vrši se po nabavnoj vrijednosti.

Ukoliko knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme odstupa od tržišne vrijednosti, u skladu sa paragrafom 31 MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, procjena se vrši po poštenoj vrijednosti. Pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist revalorizacione rezerve. Negativni efekti procjene smanjuju revalorizacionu rezervu a ako revalorizaciona rezerva ne postoji, negativni efekti procjene terete rashode obezvređenja.

Građevinski objekti, postrojenja i oprema amortizuju se u toku korisnog vijeka.

Amortizacija nekretnina postrojenja i opreme se obračunava na nabavnu odnosno procjenjenu, poštenu vrijednost na početku godine kao i na nekretnine, postrojenja i opremu stavljenju u upotrebu u toku godine, primjenom proporcionalnog metoda u toku procjenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava uz primjenu odgovarajućih stopa.

Društvo primjenjuje sledeće stope amortizacije:

Nekretnine postrojenja i oprema	Korisni vijek trajanja	Stope amortizacije
1	2	3
Oprema		
- oprema za vršenje djelatnosti	2-5	2-50%
- računarska i druga kancelarijska oprema	2-5	20-50%
- oprema za ptt saobraćaj mob.telefoniju	4-5	20-25%
- oprema za ptt saobraćaj mob.telefoniju	5-8	12.5-20%

Amortizacione stope se mogu revidirati radi obračuna amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali namjeravani vijek njihovog korišćenja.

Sredstva se isknižavaju iz evidencije u momentu otuđenja ili ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstava (kao razlika između neto prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti) priznaju se u bilansu uspjeha odgovarajućeg perioda.

3.7. LIZING -Na osnovu analize ugovora Društvo procjenjuje da li on predstavlja ugovor o zakupu ili sadrži elemente zakupa. Ugovor je ugovor o zakupu, odnosno sadrži elemente zakupa ukoliko se njime ustupa pravo kontrole nad korišćenjem određene imovine tokom datog perioda u zamjenu za nadoknadu.

Ugovori o zakupu se priznaju kao imovina sa pravom korišćenja sredstava i obaveza po osnovu zakupa na datum kada je imovina koja je predmet zakupa dostupna za upotrebu od strane društva.

Pravo korišćenja se odmjerava na osnovu troškova koji se sastoje od sledećeg:

- iznosa početnog odmjeravanja obaveza za zakup;
- bilo kog plaćanja zakupa izvršenog na dan ili prije datuma početka zakupa;
- bilo kog početnog direktnog troška i
- troškova vraćanja u prethodno stanje.

Pravo korišćenja se amortizuje tokom perioda kraćeg od vijeka trajanja imovine ili trajanja zakupa linearnom metodom.

Sredstva i obaveze koje proističu iz zakupa se početno odmjeravaju primjenom metoda sadašnje vrijednosti. Obaveze po osnovu zakupa uključuju neto sadašnju vrijednost sledećih plaćanja zakupa:

- fiksnih plaćanja (uključujući i plaćanja koja su suštinski fiksna);
- plaćanja penala za prekid zakupa, ako uslovi zakupa ukazuju da će zakupac izvršiti tu opciju.

Plaćanja zakupa su diskontovana korišćenjem kamatne stope sadržane u zakupu. Ukoliko ta stopa ne može biti utvrđena, koristi se inkrementalna kamatna stopa zaduživanja zakupca, odnosno stopa koju bi zakupac morao da plati za pozajmljivanje sredstava potrebnih za dobijanje imovine slične vrijednosti u sličnom ekonomskom okruženju i sa sličnim uslovima.

Svako plaćanje zakupa je podjeljeno između obaveza i finansijskog troška. Finansijski trošak se priznaje u bilansu uspjeha tokom perioda zakupa primjenom inkrementalne stope pozajmljivanja na preostali saldo obaveza svakog perioda.

Plaćanja vezana za kratkoročne zakupe i zakupe sredstava male vrijednosti se priznaju na linearnoj osnovi kao trošak u bilansu uspjeha. Kratkoročni zakupi su zakupi sa trajanjem 12 mjeseci i manje.

3.8. INVESTICIONE NEKRETNINE obuhvataju zemljište i građevinske objekte. Početno priznavanje se vrši po nabavnoj cijeni. U toku korisnog vijeka investicione nekretnine se ili procjenjuju po poštenoj vrijednosti ili se vrši amortizacija građevinskih objekata (paragraf .38 i 53 MRS 40 - Ulaganja u nekretnine).

Ako se investicione nekretnine amortizuju pozitivni efekti procjene evidentiraju se u korist revalorizacije rezerve, a negativni efekti na teret revalorizacije rezerve, a ako te revalorizacije rezerve nema, negativni efekti procjene terete rashode obezvređenja.

Ukoliko se investicione nekretnine ne amortizuju, pozitivni efekti procjene su prihod od usklađivanja vrijednosti a negativni efekti procjene su rashod po osnovu obezvređenja tekućeg perioda.

3.9. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI i DUGOROČNA POTRAŽIVANJA obuhvataju: učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica, učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica, učešća u kapitalu drugih pravnih lica, dugoročne hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju, dugoročni krediti u zavisnim, povezanim i drugim pravnim licima, dugoročni krediti u zemlji i inostranstvu, hartije od vrijednosti koje se drže do dospelja i ostali dugoročni plasmani

3.9.1. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica

Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica se inicijalno vrednuje po nabavnoj vrijednosti a na dan bilansiranja po tržišnoj vrijednosti ukoliko se ista može utvrditi na berzi hartija od vrijednosti, a efekat usklađivanja se uključuje u kapital (kao nerealizovani dobici-gubici) sve do otuđenja kada se ista uključuje u bilans uspjeha kao dobitak – gubitak.

3.9.2. Dugoročni krediti i dugoročna potraživanja

Dugoročni krediti u zemlji predstavljaju finansijske kredite odobrene i date drugim pravnim licima za period duži od jedne godine i sa ugovorenom kamatnom stopom.

U okviru dugoročnih potraživanja iskazuju se:

- Potraživanja od zavisnih, povezanih i ostalih pravnih lica
 - Potraživanja od zaposlenih
 - Ostala potraživanja sa rokom dospijeca dužim od 12 mjeseci nakon datuma bilansiranja.
- U suprotnom, ukoliko je period kraći od 12 mjeseci, klasifikuju se kao kratkoročna potraživanja.

3.10. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i MRS 12 – Porez na dobit, a evidentiraju u korist odloženih poreskih prihoda.

3.11. ZALIHE

3.11.1. Zalihe materijala, rezervnih djelova i inventara sa jednokratnim otpisom i robe procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti, koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove nabavke. Neto fakturna vrijednost je fakturna vrijednost umanjena za popuste i rabate. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih djelova, sitnog inventara vrši se po prosječnoj nabavnoj cijeni. Obračun izlaza, prodaje zaliha robe, vrši se po metodi prosječne cijene.

Ako je vladajuća nabavna cijena zaliha materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe niža od knjigovodstvene nabavne cijene, zalihe se vrednuju po neto prodajnoj cijeni a razlika se evidentira na teret rashoda po osnovu obezvređenja.

Zalihe materijala, rezervnih djelova, sitnog inventara i robe koje nemaju upotrebnu vrijednost, kao i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima otpisuju se na teret rashoda perioda.

3.11.2. Zalihe učinaka procjenjuju se po cijeni koštanja koja obuhvata proizvodne troškove. Ako je cijena koštanja viša od neto prodajne cijene zalihe učinaka se vrednuju po neto prodajnoj cijeni. Za procjenjivanje zaliha nedovršene proizvodnje neto, prodajna cijena proizvoda umanjuje se za iznos troškova neophodnih za završetak proizvodnje proizvoda.

Zalihe učinaka koje nemaju upotrebnu vrijednost otpisuju se na teret rashoda perioda. Ispravka vrijednosti obezvređenje zaliha vrši se na osnovu procjene rukovodstva Društva.

3.11.3 Dati avansi za zalihe i usluge obuhvataju avanse date za nabavku materijala, robe i usluga, zaduženjem ovog računa u korist računa sa kojeg je izvršeno plaćanje avansa. Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da realizuje sve dospjele iznose datih avansa prema ugovorenim uslovima, vrši se ispravka vrijednosti datih avansa.

3.12. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA obuhvataju potraživanja od kupaca, potraživanja iz specifičnih poslova, druga potraživanja, potraživanja za više plaćen porez na dobit i potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost.

3.12.1. Potraživanja od kupaca obuhvataju potraživanja po osnovu prodaje proizvoda, usluga i robe. Ova potraživanja se raščlanjuju na kupce matična i zavisna pravna lica, kupce ostala povezana pravna lica, kupce u zemlji i kupce u inostranstvu, a u skladu sa računovodstvenom regulativom.

Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospjele iznose prema ugovorenim uslovima, vrši se ispravka potraživanja. Za potraživanja od kupaca vrši se ispravka vrijednosti ako nisu naplaćena u roku od 365 dana od dana dospjeća.

Potraživanja u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda. Definitivno nenaplativa potraživanja direktno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

3.12.2. Potraživanja iz specifičnih poslova obuhvataju potraživanja od izvoznika, po osnovu uvoza za tuđ račun, od komisije i konsignacione prodaje i ostala potraživanja iz specifičnih poslova.

3.12.3. Druga potraživanja obuhvataju potraživanja za kamatu i dividende, potraživanja od zaposlenih, potraživanja od državnih organa i organizacija i potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa, kao i potraživanja od pravnog prethodnika. Potraživanja od pravnog prethodnika odnose se na potraživanja po osnovu ličnih primanja koja su nastala prije 02.09.2013. godine kod pravnih prethodnika a isplaćena su nakon navedenog datuma, tj. Nakon registrovanja Društva u CRPS.

3.12.4. Potraživanja za više plaćen porez na dobit obuhvataju potraživanja po osnovu više plaćenog poreza na dobit.

3.12.5 Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost obuhvataju razliku između prethodnog poreza i iznosa poreza na dodatu vrijednost iskazanu u izlaznim fakturama Društva pod uslovom da plaćeni porez na dodatu vrijednost nije kompenziran sa naplaćenim porezom na dodatu vrijednost.

3.13. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI obuhvataju kratkoročne kredite (kratkoročni krediti matičnim i povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite ostalim povezanim pravnim licima, kratkoročne kredite u zemlji, kratkoročne kredite u inostranstvu i dio dugoročnih kredita koji dospeva za naplatu naredne godine), hartije od vrijednosti koje dospjevaju za naplatu do godinu dana, hartije od vrijednosti kojima se trguje i ostale kratkoročne finansijske plasmane. Kratkoročni krediti i hartije od vrijednosti u stranoj valuti vrednuju se po srednjem kursu na dan bilansa. Hartije od vrijednosti uključene na listu kotacije berze efekata, vrednuju se po berzanskoj cijeni na dan bilansa. Pozitivni efekti promjene cijene hartije od vrijednosti evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativni na teret finansijskih rashoda.

Kratkoročni finansijski plasmani od dužnika u stečaju kao i plasmani koji nisu naplaćeni za 365 dana od dana dospjeća indirektno se otpisuju na teret ostalih rashoda.

3.14. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI obuhvata neposredno unovčive hartije od vrijednosti (ove hartije od vrijednosti zamjenjuju gotovinu u platnom prometu, čekovi, na primjer), gotovinu na poslovnom računu u domaćoj valuti, gotovinu na poslovnom računu u stranoj valuti, izdvojene depozite u domaćoj ili stranoj valuti i gotovinu u blagajni u domaćoj ili stranoj valuti.

Ekvivalenti i gotovina u stranoj valuti vrednuje se po srednjem kursu na dan bilansa. Pozitivne kursne razlike evidentiraju se u korist finansijskih prihoda a negativne na teret finansijskih rashoda.

3.15. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO su nekretnine, postrojenja i oprema koja se drže radi prodaje, a vrednuju se po nižem od sledeća dva iznosa: po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer, poštenoj, vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje.

Sredstva poslovanja koje se obustavlja su nematerijalna sredstva, nekretnine, postrojenja i oprema djela društva čije se poslovanje obustavlja. Ova sredstva se vrednuju po sadašnjoj (neotpisanoj) vrijednosti.

Ako početna vrijednost ovih sredstava ne odgovara tržišnoj cijeni umanjenoj za troškove prodaje vrši se procjenjivanje po fer vrijednosti. Pozitivni efekti su prihodi od usklađivanja vrijednosti a negativni efekti procjene su rashodi po osnovu obezvređenja. (paragraf 18,19 i 23 MSFI 5 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i prestanak poslovanja)

3.16. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA obuhvataju unaprijed plaćene troškove (troškovi koji se odnose na budući obračunski period), potraživanja za nefakturisani prihod, razgraničene troškove po osnovu obaveza (unaprijed obračunate kamate, na primjer) i ostala aktivna vremenska razgraničenja.

3.17. KAPITAL obuhvata: osnovni kapital, ostali osnovni kapital, emisionu premiju, rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacije rezerve, nerealizovane dobitke po osnovu hartija od vrijednosti, neraspoređenu neto dobit ranijih ili tekuće godine i upisani neuplaćeni kapital.

Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti.

Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine su ispravka vrijednosti kapitala, a gubitak iznad vrijednosti kapitala je razlika između ukupnog gubitka i kapitala.

U okviru revalorizacije rezerve i nerealizovanih dobitaka i gubitaka iskazuju se efekti promjena poštene (fer) vrijednosti nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja, učešća u kapitalu u stranoj valuti i drugih finansijskih instrumenata čiji se efekti promjena poštene (fer) vrijednosti u skladu sa MSFI iskazuju u okviru nerealizovanih dobitaka i gubitaka, kao i drugih nerealizovanih dobitaka i gubitaka koji se iskazuju u okviru Drugih stavki rezultata povezanih sa kapitalom.

Revalorizaciona rezerva se smanjuje

- u korist neraspoređene dobiti ranijih godina kada se sredstvo od koga potiče revalorizaciona rezerva u potpunosti amortizuje ili proda po cijeni iznad sadašnje vrijednosti, i/ili kada se sredstvo koristi, za iznos koji odgovara razlici između amortizacije zasnovane na revalorizovanoj knjigovodstvenoj vrijednosti sredstva i amortizacije zasnovane na prvobitnoj nabavnoj vrijednosti sredstva.
- za iznos gubitka prodatog sredstva od koga potiče revalorizaciona rezerva do visine revalorizacije rezerve.

3.18. DUGOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja koji će se pojaviti u narednim godinama a odnose se na:

- rezervisanja za troškove u garantnom roku,
- rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava,
- rezervisanja za troškove restrukturiranja,
- rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih, i
- ostala rezervisanja za vjerovatne troškove (sudske troškove).

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena dugoročna rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.

3.19. DUGOROČNE OBAVEZE obuhvataju obaveze po dugoročnim kreditima i dugoročne obaveze po finansijskom lizingu. Dugoročne obaveze iskazuju se u nominalnoj neisplaćenoj vrijednosti a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po kursu ugovorenom sa kreditorom. Dugoročne obaveze sa valutnom klauzulom vrednuju se takođe po srednjem kursu na dan bilansa valute utvrđene valutnom klauzulom.

3.20. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE kvantificiraju se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i MRS 12 - Porez na dobit, a evidentiraju se na teret poreskih rashoda perioda.

3.21. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHOD I PRIMLJENE DONACIJE obuhvataju primljene donacije i državna davanja u slučaju kada se od države dobijaju uslovi koji tek treba da se ispune a u skladu sa MRS 20 i ostalim relevantnim MSFI.

Državno davanje se priznaje na sistematskoj osnovi u bilansu uspjeha tokom perioda u kojima Društvo priznaje kao rashod povezane troškove koje treba pokriti iz tog davanja. Stoga se davanje priznaje u bilansu uspjeha u istom periodu kao i relevantni rashod. Davanja povezana sa sredstvima koja se amortizuju, Društvo priznaje u bilansu uspjeha tokom perioda i u srazmjeri sa priznavanjem troškova amortizacije tih sredstava

3.22. KRATKOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz tekućeg poslovanja koji će se pojaviti u narednoj godini a odnose se na:

- rezervisanja za neiskorišćene naknade za godišnje odmore i
- rezervisanja za druge naknade i beneficije koji će se pojaviti u narednoj godini, kao što je preraspodjela radnog vremena.

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a smanjuju se u momentu nastanka troškova za koje je izvršeno rezervisanje. Neiskorištena kratkoročna rezervisanja ukidaju se u korist ostalih prihoda.

3.23. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE obuhvataju kratkoročne obaveze sa rokom dospjeća do godinu dana i dio dugoročnih obaveza koji dospjeva za plaćanje u narednoj godini. Kratkoročne finansijske obaveze iskazuju se u nominalnoj vrijednosti a obaveze u stranoj valuti i sa valutnom klauzulom iskazuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa ili po ugovorenom kursu sa kreditorom.

3.24. OBAVEZE IZ POSLOVANJA obuhvataju primljene avanse, depozite i kaucije, dobavljače, izdate mjenice i čekove povjeriocima i obaveze iz specifičnih poslova. Ove obaveze se raščlanjuju na obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima, obaveze prema ostalim povezanim licima, obaveze u zemlji, obaveze u inostranstvu a u skladu sa računovodstvenom regulativom.

Obaveze iz poslovanja se evidentiraju u momentu nastanka dužniko -povjerilačkog odnosa, iskazuju se u neplaćenom iznosu a u stranoj valuti iskazuju se po srednjem kursu na dan bilansa.

3.25. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

3.25.1. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada obuhvataju neto zarade i naknade zarade, kao i naknade zarada koja se refundiraju i poreze i doprinose po navedenim osnovama na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

3.25.2. Druge obaveze obuhvataju obaveze za kamate, troškove finansiranja, dividende, za učešće u dobitku, obaveze prema zaposlenima, članovima upravnog i nadzornog odbora, obaveze prema fizičkim licima za naknade prema ugovorima i ostale obaveze.

3.26. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA obuhvataju obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost, obaveze za akcizu, obaveze za poreze, carine i druge dažbine, obaveze za doprinose na teret troškova i ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine.

3.27. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBIT obuhvataju neplaćeni porez na dobit koji je utvrđen u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.

3.28. OBAVEZE PO OSNOVU STALNIH SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO obuhvataju se obaveze u skladu sa MSFI 5 - Stalna sredstva namijenjena prodaji i poslovanja koje prestaje.

3.29. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA obuhvataju unaprijed obračunate troškove, obračunate naplaćene prihode budućeg perioda, obračunate zavisne troškove nabavke, odložene prihode i primljene donacije.

3.30. PRIHODI su bruto prilivi ekonomskih koristi u određenom periodu, koji se ostvaruju iz redovnih aktivnosti Društva, kada ovi prilivi dovode do povećanja njegovog kapitala, osim onih povećanja koji se odnose na unose vlasnika u kapital. Pod prilivom se podrazumjeva i neto priliv ekonomske koristi nastao prodajom materijala i stalnih sredstava (dobici).

3.30.1. Prihodi od prodaje se formiraju na principu fakturisanje realizacije. Prihodi se priznaju kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda. Prihodi koji se priznaju u Iskazu o ukupnom rezultatu obuhvataju prihode koji su propisani Zakonom o elektronskim medijima Crne Gore.

Prihodi od prodaje evidentiraju se nakon pružanja usluga kupcima u skladu sa ugovorenim uslovima prodaje, na osnovu marketinških i drugih usluga. Prihodi od prodaje iskazani su po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za date popuste i porez na dodatu vrijednost.

3.30.2. Prihodi od aktiviranja učinaka obuhvataju prihode po osnovu upotrebe robe, proizvoda i usluga za nematerijalna ulaganja, za osnovna sredstva, za materijal, i za sopstveni transport nabavke materijala i robe i drugo.

3.30.3. Ostali prihodi iz redovnog poslovanja obuhvataju prihode od dotacija, regresa, kompenzacija, povraćaja dažbina po osnovu prodate robe i učinaka, prihodi od donacija, zakupa, članarina i tantijema.

Vrijednost sredstava dobijenih kroz donacije se inicijalno evidentira kao razgraničeni prihod u okviru obaveza u bilansu stanja, koji se umanjuje u korist bilansa uspjeha, u periodu kada se na teret bilansa uspjeha evidentiraju troškovi vezani za korišćenje sredstava primljenih iz donacija. Donacije primljene u novcu, koje pokrivaju jedan obračunski period i namjena im je da pokriju troškove Društva nastale u tom periodu, odnosno namjenjene su za povećanje prihoda, odmah se priznaju kao prihodi.

U skladu sa Zakonom o elektronskim medijima (Sl.list br.46/10 ..82/20) Društvo ostvaruje pravo na finansiranje od Opštine Budve, na osnovu Ugovora o pružanju javnih usluga. Društvo je sa Opštinom Budva zaključilo Ugovor o pružanju javnih usluga u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2023. godine. Navedenim Ugovorom utvrđena su sredstva za 2021. godinu u iznosu od 895,000 EUR-a za finansiranje programskih obaveza i sadržaja,

3.30.4 Ostali prihodi iz poslovanja obuhvataju dobitke po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme (osnovnih sredstava) i nematerijalnih ulaganja, dobitke od prodaje bioloških sredstava, dobitke po osnovu prodaje dugoročnih hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu, dobitke od prodaje materijala, naplaćena otpisana potraživanja, viškove, prihode po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, prihode od smanjenja obaveza, prihode od ukidanja dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi.

3.30.5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine obuhvataju pozitivne efekte promjene poštene (fer) vrijednosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, bioloških sredstava i zaliha do visine prethodno iskazanih rashoda za ta sredstva po osnovu vrijednosnog usklađivanja, kao i drugih ukidanja ispravki vrijednosti po osnovu vrijednosnog usklađivanja u skladu sa MRS 16, MRS 38, MRS 36, MRS 9 i drugim relevantnim MSFI i računovodstvenom politikom.

3.30.6. Finansijske prihode čine finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica, prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih razlika, od pozitivnih efekata valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi.

3.31. RASHODI su smanjenje ekonomske koristi tokom obračunskog perioda u obliku odliva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obaveza, što dovodi do smanjenja kapitala, izuzev smanjenja koja su povezana sa raspodjelom učesnicima u kapitalu (podjela dividendi). Svi rashodi se priznaju nezavisno od plaćanja. Priznati rashodi se povezuju sa prihodima u poslovnom rezultatu obračunskog perioda.

Društvo ima uspostavljenu računovodstvenu evidenciju o trošenju budžetskih sredstva. Po principu »segmenata poslovanja«, Društvo je ustanovilo dva segmenta: komercijalne audiovizuelne usluge i javne usluge. Ovi segmenti su ujedno i jedinice koje generišu gotovinu. Raspodjela računovodstvenih transakcija po segmentima vrši se u vrijeme knjiženja transakcija kad god se radi o kontima bilansa uspjeha (klasa 5 i 6).

Prihodi se raspodjeljuju direktno po odgovarajućim segmentima.

Direktni troškovi se raspodjeljuju direktno po odgovarajućim segmentima, dok se indirektni troškovi raspodjeljuju po već određenim ključevima za distribuciju (npr. fiksni procenti ili drugi indikatori itd) ili direktno, ako dokument za knjiženje pruža dovoljno informacija.

3.31.1. Poslovne rashode čine: nabavna vrijednost prodate robe, troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, ostali lični rashodi, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja i nematerijalne troškove (porezi i doprinosi nezavisni od rezultata).

Poslovni rashodi se priznaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda odnosno na obračunskoj osnovi i utvrđuju se za period kada su nastali, nezavisno od plaćanja.

3.31.2. Ostale rashode čine gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja, gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava, gubici po osnovu prodaje hartija od vrijednosti i učešća u kapitalu pravnih lica, gubici od prodaje materijala, manjkovi, rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja i ostali nepomenuti rashodi.

3.31.3. Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine iskazuju se negativni efekti vrijednosnih usklađivanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana, zaliha, hartija od vrijednosti i potraživanja.

3.31.4. Finansijske rashode čine finansijski rashodi iz odnosa matičnih i zavisnih pravnih lica, rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostali finansijski rashodi.

3.32. NETO REZULTAT POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO je razlika između prodajne vrijednosti sredstava obustavljenog poslovanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti.

3.33. DRUGE STAVKE REZULTATA POVEZANE SA KAPITALOM obuhvataju stavke prihoda i rashoda koje nisu priznate u bilansu uspjeha tekućeg perioda jer tako zahtevaju ili dozvoljavaju drugi Standardi.

U druge stavke rezultata povezane sa kapitalom se klasifikuju:

- promjene revalorizacionih rezervi (koje se priznaju u skladu sa MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema i MRS 38 Nematerijalna ulaganja),
- aktuarski dobici i gubici po definisanim planovima doprinosa priznatih u skladu sa paragrafom 93A MRS 19 Naknade zaposlenima,
- dobici i gubici koji proizilaze iz preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja (koje se radi u skladu sa MRS 21 Učinci promjena kurseva stranih valuta),
- dobici i gubici po osnovu ponovnog vrednovanja finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju i
- efektivni dio dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata hedžinga u hedžingu tokova gotovine

3.34. POREZ NA DOBIT

Tekući porez

Porez na dobit predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01, 12/02, 80/04 i "Sl. list C G", br. 40/08, 86/09, 73/10, 40/11, 14/12, 61/13, 55/16 i 146/21). Konačni iznos obaveze poreza na dobit utvrđuje se primjenom poreske stope od 9% na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva. Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobit prikazan u zvaničnom bilansu uspjeha koji se koriguje za stalne razlike koje su definisane propisima o oporezivanju Crne Gore.

Propisi u Crnoj Gori ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.

Odloženi porez

Odloženi porez na dobit se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i obaveza u finansijskim izvještajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju oporezive dobiti. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u mjeri u kojoj je vjerovatno da će oporezivi dobici biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika.

Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se evidentira na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala.

3.35. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE (paragraf 125 MRS 1-Prezentacija finansijskih iskaza)

Sastavljanje finansijskih iskaza zahtjeva od rukovodstva Društva da vrši i utvrđuje pretpostavke koje mogu da imaju efekte na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanja potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih iskaza, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih iskaza.

Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtjevaju vršenje procjene i donošenje pretpostavki predstavljene su u daljem tekstu:

3.35.1. Korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme

Društvo procjenjuje preostali vijek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake poslovne godine. Procjena korisnog vijeka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Ukoliko se sadašnja procjena razlikuje od prethodnih procjena, promjene u poslovnom okruženju Društva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 – „Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške“. Ove procjene mogu da imaju značajne efekte na knjigovodstvene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme kao i na iznose amortizacije tekućeg obračunskog perioda.

3.35.2. Umanjenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, Društvo vrši pregled knjigovodstvenih vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine i procjenjuje da li postoje indikacije za umanjeње vrijednosti nekog sredstva. Prilikom procjenjivanja umanjenja vrijednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne generišu nezavisno, dodjeljuju se odgovarajućoj jedinici koja generiše novac. Naknadne promjene u dodjeljivanju jedinici koja generiše novac ili u vremenu novčnih tokova mogu da utiču na knjigovodstvene vrijednosti odnosno imovine.

3.35.3. Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja je izvršena na osnovu procjenjenih gubitaka usled nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze u roku koji prelazi rok tolerancije naplativosti potraživanja. Procjena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobnosti kupaca i promjenama u postojećim uslovima prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i očekivanoj budućoj naplati. Promjene u uslovima poslovanja, djelatnosti ili okolnostima vezanim za određene kupce, mogu da imaju za posledice korekciju ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja objelodanjene u priloženim finansijskim izvještajima.

3.35.4. Ispravka vrijednosti zastarjelih zaliha i zaliha sa usporenim obrtom

Društvo vrši ispravku vrijednosti zastarjelih zaliha kao i zaliha sa usporenim obrtom. Pored toga određene zlihe Društva, vrednovane su po njihovoj neto prodajnoj vrijednosti. Procjena neto prodajne vrijednosti zaliha vrši se na osnovu najpouzdanijih raspoloživih dokaza u vrijeme vršenja procjene. Ova procjena uzima u obzir očekivano kretanje cijena i troškova u periodu nakon datuma bilansa stanja i njena realnost zavisi od budućih događaja koji treba da potvrde uslove koji su postojali na dan bilansa stanja.

3.35.5. Sudski sporovi

Prilikom odmjeravanja i priznavanja rezervisanja i utvrđivanja izloženosti potencijalnim obavezama koje se odnose na postojeće sudske sporove rukovodstva, Društvo donosi određene procjene. Ove procjene su neophodne radi utvrđivanja vjerovatnoće nastanka negativnih ishoda i određivanja iznosa neophodnog za konačno sudsko poravnanje. Usled inherentne neizvjesnosti u postupku procjenjivanja, stvarni gubici mogu da se razlikuju od gubitaka incijalno utvrđenih procjenom. Zbog toga se procjene koriguju kada Društvo dođe do novih informacija, uglavnom uz podršku internih stručnih službi ili spoljnih savjetnika. Izmjene procjene mogu da u značajnoj mjeri utiču na buduće poslovne rezultate.

4. OBJELODANJIVANJA UZ FINANSIJSKE ISKAZE

4.1. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL

	EUR-a	
	31. decembra 2021.	31. decembra 2020.
1. Upisani neuplaćeni kapital po bilansu otvaranja:	1	1
2. Povećanje		
3. Smanjenje		
Upisani neuplaćeni kapital 31.12.2021. - ukupno (1+2-3)	1	1

Na ovoj bilansnoj poziciji Društvo je iskazalo kapital koji je 02.09.2013. godine Rješenjem CRPS o registrowanju osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter »Radio televizija Budva« Budva, registrovan u iznosu od 1 EUR-a, a koji prema dostupnim informacijama nije evidentiran kao uplaćen od strane osnivača Opštine Budva, niti je iznos upisanog osnivačkog kapitala naveden u osnivačkim aktima Društva (Napomena 4.6).

4.2. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

	EUR-a						
	Audio i video oprema iz Državne pomoći	Oprema za vršenja djelatnosti	Računarska i druga kancelarijsk a oprema	Oprema za PTTSaobra caj i mob.tel.	Transportna sredstva	Ostale nekret. postrojenja i oprema	Ukupno
Nabavna vrijednost na početku godine	199,885	80,594	70,658	2,829	19,173	400	373,539
Povećanje:	0	0	1,332	0	4,840	0	6,172
Nabavka, aktiviranje i prenos			1,332		4,840		6,172
Revalorizacija odnosno procena u toku godine							0
Viškovi utvrđeni popisom							0
Smanjenje:	0	10,701	9,729	0	0	0	20,430
Prodaja u toku godine							0
Rashod u toku godine		10,701	9,729				20,430
Prenos na sredstva namijenjena prodaji							0

Manjkovi utvrđeni popisom							0
Nabavna vrijednost na kraju godine	199,885	69,892	62,261	2,829	24,013	400	359,281
Kumulirana ispravka na početku godine	74,952	78,516	63,252	2,829	14,938	0	234,487
Povećanje:	39,977	1,061	3,153	0	605	0	44,796
Amortizacija	39,977	1,061	3,153		605		44,796
Obezvredjenje							0
Ostalo							0
Smanjenje:	0	10,701	9,729	0	0	0	20,430
Po osnovu prodaje							0
Po osnovu rashodovanja		10,701	9,729				20,430
Po osnovu prenosa na sredstva namenjena prodai							0
Po osnovu manjkova utvrđenih popisom							0
Stanje na kraju godine	114,929	68,876	56,676	2,829	15,543	0	258,853
Neto sadašnja vrijednost:							
31.12.2021. godine	84,956	1,017	5,586	0	8,470	400	100,428
Neto sadašnja vrijednost:							
31.12.2020. godine	124,932	2,078	7,406	0	4,235	400	139,052

Na dan bilansa, Društvo je iskazalo vrijednost postrojenja i opreme po neto knjigovodstvenoj vrijednosti od 100,428 EUR-a (2020-139,052 EUR-a).

Imovina iskazana u poslovnim knjigama nalazi se u vlasništvu Društva a odnosi se na opremu za vršenje djelatnosti, kancelarijsku opremu, vozila i umjetnička djela. Pored toga Društvo koristi opremu koja nije evidentirana u poslovnim knjigama, a koja je prema izjavi rukovodstva u potpunosti je amortizovana i pripadala je pravnom prethodniku Televiziji Budva. Društvo je u okviru godišnjeg popisa izvršilo naturalni popis navedene amortizovane opreme pravnog prethodnika.

Društvo u svojim bilansima na dan 31.12.2021. godine ne iskazuje nekretnine. Poslovni prostori koje Društvo koristi kao kancelarijski prostor, kao i prostor za emitovanje radijskog i televizijskog programa koji se u kontinuitetu koriste radi ostvarivanja prihoda, nisu u vlasništvu Društva.

Prema dostupnim podacima iz katastra nepokretnosti:

- Kancelarijski prostor i prostor za emitovanje radijskog programa (KO Budva LN 2707-parcela 2057/1) nalazi se u »Zgradi BSP«, u svojini je Društva za konsalting i inženjering «Budva Sv Stefan Petrovac» DOO Budva i na katastarskoj parceli 2057/1 su upisani brojni tereti i ograničenja. Jedan od osnivača DOO «Budva Sv Stefan Petrovac» je Opština Budva sa 60% udjela.

- Prostor za emitovanje televizijskog programa u Starom gradu u Budvi, nalazi se u objektu koji je evidentiran u KO Budva LN 332- parcela 2858. Na ovoj nepokretnosti Opština Budva ima upisano pravo korišćenja,
- Emisioni objekat na Zavali, nalazi se na zemljištu koje se vodi u KO Budva LN br.13, kao svojina Crne Gore i pravom raspolaganja Opštine Budva.

Društvo je tokom 2019. godine uputilo zahtjev Opštini Budva za regulisanje načina i uslova navedenog prostora koje koristi radi ostvarivanja prihoda, međutim do datuma ovog izvještaja Društvo nije sa osnivačem, Opštinom Budva, regulisalo način i uslove korišćenja objekata evidentiranih u LN br.13 KO Budva, LN br.332- parcela 2858 KO Budva, kao ni sa privrednim društvom «Budva Sv Stefan Petrovac» DOO Budva za objekat evidentiran u LN KO Budva LN 2707-parcela 2057/1.

Povećanja nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu nabavki

U toku 2021. godine nabavljena je oprema koja je početno priznata po nabavnoj vrijednosti od 6,172 EUR-a (2020.-0 EUR-a). Nabavke u 2021. godini se odnose na sledeće:

Nabavljeno sredstvo	Datum nabavke	Kom	Nabavna vrijednost
1	2	3	4
FIAT FIORINO	27.12.2021.	1	4,840
PC Gigabyte Brix S -	20.09.2021.	3	1,035
Monitor Philips 223V5LSB2	20.09.2021.	3	297
UKUPNO			6,172

Smanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme po osnovu rashoda,

Na dan 31.12.2021.godine, a na osnovu predloga popisne komisije, rashodovana je sledeća oprema:

EUR-a

Rashodovana sredstva	vrijednost otpadnog materijala	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost (3-4)	Dobitak / (gubitak) (2-5)
1	2	3	4	5	6
UPS - "RGB 081"		3,491	3,491		
Mikseta za režiju "AIRMIX" sa dog. Kutijom		1,804	1,804		
Mikseta za režiju "AIRMIX" sa dog. Kutijom		1,804	1,804		
PECH polje		747	747		
TASCAM pro digi playback system - CD player		743	743		
CP-16, Singl Destination Contol Panel 16x1		591	591		
TASCAM MD-350		545	545		
AKG ultravoice recording mic.sys.-mikrofoni		243	243		
AKG ultravoice recording mic.sys.-mikrofoni		243	243		

1	2	3	4	5	6
Teac tuner system T-R 460		156	156		
AKG personal studio monitor system - slušalice		96	96		
AKG personal studio monitor system - slušalice		96	96		
Rep.kas."Marantz"		37	37		
Rep.kas."Marantz"		37	37		
CD Marantz PMD 320		34	34		
CD Marantz PMD 320		33	33		
I SVEGA RASHODOVANA OPREMA ZA VRŠENJE DJELATNOSTI		10,701	10,701		
Računar pentium 4 2,4 GHZ		1,201	1,201		
Računar P4 2400 MHz		1,136	1,136		
Klima HUALING KFR 21 x 2 GW/JNV		645	645		
Računar AMD 1,8, RAM 256, GA-7VAX NVIDIA MX400, LG 17'		600	600		
TV LG E 72 cm		512	512		
Korpa za otpatke metalna		390	390		
Pentium II 400 MHz 512C		387	387		
SyncMaster TFT Black 151S 15" - račun.		375	375		
Računar MSI Intel 2.4/256mb/40GB		325	325		
Računar 400 MHz/64 MB - redakcija		316	316		
Monitor Neovo f'415 15" TFT		304	304		
Monitor Neovo f'415 15" TFT		304	304		
Intel celeron 1,7 GHz/128 MB/40GB/ rač.		261	261		
Pentium II Intel celeron 433 MHz		260	260		
Laser Jet 1200-A4		253	253		
Računar ZVIS2-XCEL 2000-466-32-10,2-15		213	213		
Štampači		204	204		
Printer HP Laser Jet 1010W		192	192		
Monitor Samsung SM720N		169	169		
Monitor Samsung SM720N		169	169		
Split "FUNAI"		169	169		
Samsung SCX 4200 scan, copy, print		160	160		
Monitor Hansol 730et black		135	135		
TV Samsung CW21Z453NL		128	128		
Stolica "Golf" sa rukohvatom		92	92		
Stolica "Golf" sa rukohvatom		92	92		
Stolica "Golf" sa rukohvatom		92	92		
Stolica "Golf" sa rukohvatom		92	92		
Stolica "Golf" sa rukohvatom		92	92		
HP ScanJet - "Primorske novine"		72	72		
Žardinjera		63	63		
Žardinjera		63	63		
Žardinjera		63	63		
Žardinjera		63	63		

1	2	3	4	5	6
Klub sto 60/60 sivi		48	48		
Fotelja kožna		46	46		
Radijator		42	42		
II SVEGA RASHODOVANA RAČUNARSKA I KANC. OPREMA		9,729	9,729		
UKUPNO RASHODOVANA OPREMA (I+II)		20,430	20,430		

Rashodovana oprema je u potpunosti rashodovana i Društvo nije imalo iskazane gubitake po osnovu navedenog rashoda.

Društvo obračunava amortizaciju po linearnoj metodi. U 2021. godini, amortizacija je obračunata u iznosu od 44,796 EUR-a (2020 - 45,995 EUR-a), od kojih se 4,819 EUR-a odnosi na amortizaciju sredstava koja su nabavljena iz sopstvenih izvora a 39,977 EUR-a odnosi se na amortizaciju sredstava koja su nabavljena iz kapitalnog budžeta sredstava Opštine Budva. (Napomena 4.12).

4.3. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

EUR-a

	Kupci - ostala povezana pravna lica	Kupci u zemlji	Kupci u inostranstvu	Druga Potraž. Od Opštine Budva	Ostala Druga potraživanja	Potraživanja za PDV	Potraživanja - ukupno
Bruto potraživanje na početku godine	241	32,506	1,000	84,165	246,235		364,147
Bruto potraživanje na kraju godine	853	35,866	1,000	84,165	261,815	686	384,385
Ispravka vrednosti na početku godine		10,264					10,264
Smanjenje ispravke vrednosti u toku godine po osnovu direktnog otpisa		532					532
Smanjenje ispravke vrednosti u toku godine po osnovu naplate							
Povećanje ispravke vrednosti u toku godine		2,191					2,191
Ispravka vrednosti na kraju godine		11,922	0	0	0	0	11,922

NETO STANJE							
31.12.2021. godine	853	23,944	1,000	84,165	261,815	686	372,463
31.12.2020. godine	241	22,242	1,000	84,165	246,235	0	353,883

Na dan 31.12.2021. godine Društvo je iskazalo kratkoročna potraživanja u bruto iznosu od 384,385 EUR-a (31.12.2020.- 364,147 EUR-a) i u neto iznosu od 372,463 EUR-a (2020.- 353,883 EUR-a).

U okviru kratkoročnih potraživanja Društvo je iskazalo Potraživanja od kupaca za izvršene usluge u bruto iznosu od 37,719 EUR-a (2020 - 33,746 EUR-a) i to:

				EUR-a	
		31.decembar 2021.	Struktura %		
1	MEGAPROMET D.O.O.	5,843	15%		
2	DF - MI ILI ON (NOVA)	3,115	8%		
3	EURO TEHNIKA MN	2,100	6%		
4	Mercator CG d.o.o.	1,547	4%		
5	Marko Bato Carević-Za budućnost Budve	1,452	4%		
6	SAVA OSIGURANJE A.D.	1,427	4%		
7	VIRT TEHNICS d.o.o.	1,360	4%		
8	ANG CRNA GORA DOO	1,250	3%		
9	TURISTIČKA ORGANIZACIJA BUDVE	1,100	3%		
10	DI & MA VISION D.O.O.	1,000	3%		
11	MESOPROMET D.O.O.	743	2%		
12	Ostali kupci	16,781	44%		
UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA u zemlji (1 do 12)		37,719	100%		

Za svako potraživanje Društvo vrši procjenu naplativosti, pojedinačno, i u 2021. godini u skladu sa Odlukom rukovodstva, izvršen je:

- direktan otpis potraživanja u iznosu od 546 EUR-a, zbog nemogućnosti naplate i /ili brisanja dužnika iz CRPS-a, od kojih je 532 ispravljeno u prethodnim periodima a 14 EUR-a na teret rashoda tekućeg perioda (Napomena 4.12);
- indirektan otpis potraživanja od kupca u iznosu od 2,191 EUR-a (2020.- 3,239 EUR-a) na teret rashoda perioda (Napomena 4.12).

U nastavku je prikazano je stanje ispravljenih potraživanja od kupaca na dan bilansa u iznosu od 11,922 EUR-a (2020.- 10,264 EUR-a):

EUR-a

	31.decembar 2021.	Struktura %
1 DF - MI ILI ON (NOVA)	3,115	26%
2 Mercator CG d.o.o.	1,547	13%
3 SAVA OSIGURANJE A.D.	1,427	12%
4 ANG CRNA GORA DOO	1,250	10%
5 MK PROMET D.O.O.	717	6%
6 MESOPROMET D.O.O.	625	5%
7 ELA D.O.O.	357	3%
8 LANGUST D.O.O.	327	3%
9 NISANI D.O.O.	310	3%
10 TOP PC D.O.O.	275	2%
11 LEAF D.O.O. - Podgorica	246	2%
12 Ostali kupci	1,727	14%
UKUPNO ISPRAVLJENA POTRAŽIVANJA OD KUPACA (1 do 11)	11,922	100%

Do dana ovog izvještaja Društvo je potvrdilo 78% potraživanja od kupaca.

Druga potraživanja od Opštine Budva odnose se na potraživanja od osnivača, za programske sadržaje iz prethodnog perioda u iznosu od 84,165 EUR-a (2020-84,165 EUR-a). Prema izjavi odgovornih lica, u prethodnom periodu, prije 2014. godine, Društvo je priznavalo potraživanja od lokalne samouprave u ugovorenom iznosu koji je predviđen Odlukom o Budžetu Opštine Budva, a ne u iznosu koji je primljen za dati period (Napomena 4.9).

Na dan bilansa Društvo je u okviru kratkoročnih potraživanja iskazalo Ostala druga potraživanja u iznosu od 261,815 EUR-a (2020-246,235 EUR-a) a odnose se na:

- potraživanja koje su nastale prije 02.09.2013. godine u Televiziji Budva, a isplaćeni su sa računa Društva nakon navedenog datuma, tj nakon datuma registrovanja Društva u CRPS u a po osnovu ugovora o djelu u iznosu od 41,752 EUR-a i zarade zaposlenih u iznosu od 200,354 EUR-a;

Društvo je prema sopstvenim osnivačkim aktima iz 2013. godine, pravni sledbenik »Televizija Budva« DOO Budva, iako u javnom registru privrednih subjekata u Crnoj Gori »Televizija Budva« DOO Budva ima status aktivnog pravnog subjekta. Zbog navedenog i činjenice da još uvijek nije završen postupak dobrovoljne likvidacije »Televizija Budva« DOO Budva, Društvo isplaćene obaveze ovog pravnog subjekta u svojim poslovnim knjigama po navedenom osnovu priznaje kao potraživanja u ukupnom iznosu od 242,106 EUR-a.

- potraživanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju invalidnih lica u iznosu od 14,584 EUR-a (2020.- 4,130 EUR-a)
- potraživanja od centra za socijalni rad u iznosu od 5,123 EUR-a (2020-0).

Potraživanja za PDV iznose 686 EUR-a (2020. -0 EUR-a) a odnosi se na u razliku nastalu po osnovu više priznatog prethodnog poreza u ulaznim fakturama i iznosa poreza na dodatu vrijednost iskazanog u izlaznim fakturama.

U skladu sa poslovnom politikom, Društvo pruža usluge na odloženi rok plaćanja od 15 dana. Starosna struktura potraživanja na dan 31. decembra 2021. i 2020. godine predstavljena je na sledeći način:

EUR-a

Starost potraživanja u danima	Potraživanja do 365 dana starosti	Potraživanja starija od godinu dana	Ukupno (2+3)
1	2	3	4
Potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica (bruto)	764	89	853
Ispravka vrednosti			
Neto potraživanja	764	89	853
Potraživanja od kupaca u zemlji (bruto)	20,615	15,251	35,866
Ispravka vrednosti		11,922	11,922
Neto potraživanja	20,615	3,329	23,944
Potraživanja od kupaca u ino (bruto)		1,000	1,000
Ispravka vrednosti			
Neto potraživanja	0	1,000	1,000
Potraživanja od zaposlenih (bruto)		84,165	84,165
Ispravka vrednosti			
Neto potraživanja	0	84,165	84,165
Potraživanja iz specifičnih poslova (bruto)	17,338	244,477	261,815
Ispravka vrednosti			0
Neto potraživanja	17,338	244,477	261,815
Druga potraživanja (bruto)	686		686
Ispravka vrednosti			0
Neto potraživanja	686	0	686

Na dan bilansa Društvo je iskazalo potraživanja starija od godinu dana u iznosu od 333,060 EUR-a (2019-331,854 EUR-a), od kojih je 84,165 EUR-a iskazano i kao obaveza (Napomena 4.10).

Na dospjela nenaplaćena potraživanja Društvo ne vrši obračun zatezne kamate, niti obezbjeđuje potraživanja sa nekim od instrumenata obezbeđena hipotekom, bankarskim garancijama ili mjenicama.

4.4. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI

	EUR-a	
	31. decembra 2021.	31. decembra 2020.
1. Poslovni račun	77,525	6,988
2. Devizni poslovni račun	5	0
3. Blagajna	26	46
4. Ostala novčana sredstva	1	1
UKUPNO (1 do 4)	77,558	7,035

Na dan 31.12.2021.godine Društvo je iskazalo novčana sredstva u iznosu od 77,558 EUR-a (2020-7,035 EUR-a) i to:

Novčana sredstva na poslovnom računu kod sledećih banaka:

- NLB Banka AD Podgorica, račun 530-52626-51, u iznosu od 77,454.16EUR-a
- Lovćen banke AD Podgorica, račun 565-11000-67, u iznosu od 70,70 EUR-a.

Na deviznom računu kod NLB Banke AD Podgorica evidentirana su sredstva u iznosu od 5.01 EUR-a.

U blagajni na dan 31.12.2021.godine evidentirana su sredstva u iznosu od 26.47 EUR-a (2020.-46.07 EUR-a).

Na poziciji ostalih novčanih sredstava evidentiran je iznos od 1.26 EUR-a, po osnovu Vissa kartice kod Komercijalne banke AD Budva.

Na dan 31.12.2021. godine u skladu sa Društvo je usaglasilo stanje novčanih sredstava sa bankama.

4.5. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	EUR-a	
	31. decembra 2021.	31. decembra 2020.
1. Unapred plaćeni troškovi	20,358	20,362
2. Razgraničeni neto negativni efekti prinudne naplate	47,494	47,494
3. Ostala aktivna vremenska razgraničenja	514	556
UKUPNO (1 do 3)	68,366	68,411

Društvo je u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja evidentiralo isplaćene obaveze za pravnog sledbenika »Televiziju Budva« DOO Budva u iznosu od 68,366 EUR-a (2020-68,411 EUR-a i to za

- Plaćene troškove koji se odnose na obaveze prema dobavljačima »Televizije Budva«, u iznosu od 20,358 EUR-a (2020- 20,362 EUR-a). Navedene obaveze Društvo je isplatilo u periodu od 02.09.2013 do 31.12.2016. godine. Struktura unaprijed plaćnih troškova data je u sledećem pregledu:

EUR-a

		31.decembar 2021.	Struktura %
1	PAM CG	9,115	44.8%
2	Crnogorski telekom AD	3,295	16.2%
3	Cobra sistem DOO	3,239	15.9%
4	Cabling DOO	2,672	13.1%
5	Min@-infomont. DOO	1,415	6.9%
6	Ostali dobavljači	623	3.1%
	UKUPNO UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI DOBAVLJAČIMA (1 do 6)	20,358	100%

- Plaćene troškove koji se odnose na obaveze prema članovima Savjeta »Televizije Budva« u iznosu od 47,494 EUR-a (2020-47,494 EUR-a). Navedene obaveze naplaćene su od Društva putem prinudne naplate tokom 2013 i 2014. godine.
- Unaprijed uplaćeni troškovi u iznosu od 514 EUR-a (2020.- 556 EUR-a).

4.6. KAPITAL

	EUR-a	
	31. decembra 2021.	31. decembra 2020.
1. Društveni kapital	83,620	83,620
I. Svega osnovni kapital (1)	83,620	83,620
II. Neuplaćeni upisani kapital	1	1
2. Neraspoređena dobit ranijih godina (2.1)	423,726	364,169
2.1 Neraspoređena dobit ranijih godina po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	423,726	364,169
3. Neraspoređena dobit tekuće godine (3.1)	119,318	59,557
3.1 Neraspoređena dobit tekuće godine po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	119,318	59,557
III. Svega neraspoređena dobit (2+3)	543,044	423,726
4. Gubitak do visine kapitala ranijih godina	344,249	344,249
5. Gubitak do visine kapitala tekuće godine		
IV. Svega gubitak do visine kapitala (4+ %)	344,249	344,249
KAPITAL (I+II+III-IV)	282,416	163,098

Promjene kapitala u toku tekuće godine:

a) Osnovni kapital

	EUR-a	
	Društveni kapital	Svega osnovni kapital
Stanje na početku godine	83,620	83,620
Povećanje u toku godine		
Smanjenje u toku godine		
Stanje 31.12. tekuće godine	83,620	83,620

Osnovni kapital Društva iskazan na dan 31. decembra 2021. godine u iznosu od 83,620 EUR-a (2020 godine 83,620 EUR-a) evidentiran je kao državni kapital.

U osnivačkim aktima nije kvantifikovana vrijednost osnovnog kapitala. U Odluci o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalnog javnog emitera »Radio televizija Budva«, osnivač je naveo da vrijednost osnivačkog kapitala lokalnog javnog emitera RTB čini vrijednost imovine pravnog prethodnika, Javnog radio-difuznog servisa »Radio Budva« i Javnog radio-difuznog servisa »Televizija Budva«, utvrđenog bilansom stanja na dan 31.12.2011. godine. Međutim u Centralnom registru privrednih subjekata registrovan je kapital u iznosu od 1 EUR-a.

b) Neuplaćeni upisani kapital

EUR-a

Stanje na početku godine	1
Povećanje:	
Smanjenje:	
Stanje 31.12. tekuće godine	1

c) Neraspoređeni dobitak po osnovu prenosa neto dobitka iz bilansa uspjeha

EUR-a

Stanje na početku godine	423,726
Povećanje:	119,318
a) po osnovu prenosa neto dobiti iz bilansa uspjeha	119,318
Smanjenje:	
Stanje 31.12. tekuće godine	543,044

d) Gubitak

EUR-a

Stanje na početku godine	344,249
Povećanje po osnovu gubitka tekuće godine	
Smanjenje po osnovu otpisa (pokrića)	
Stanje 31.12. tekuće godine	344,249

4.7. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

	EUR-a	
	31. decembra 2021.	31. decembra 2020.
Odložene poreske obaveze po osnovu (a do c)	834	2,270
a) revalorizacije obračunate po stopi poreza na dobitak (paragraf 61 i 62 MRS 12)		
b) poslovnih kombinacija (paragraf 66 MRS 12)		
c) po drugim osnovama	834	2,270

Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se nekretnine, postrojenja i oprema priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva iskazana u finansijskim iskazima Društva. Oporeziva privremena razlika proističe iz alocirane poreske amortizacije i priznavanja sredstava manjih od 300 EUR.

Kretanje odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza dato je u narednoj tabeli:

EUR-a

Stanje 1. januara 2020.	
Odložena poreska obaveza	3,095
Efekat na iskaz o ukupnom rezultatu za 2020.	825
Stanje 31. decembra 2020.	
Odloženo poreska obaveza	2,270
Efekat na iskaz o ukupnom rezultatu za 2021.	1,436
Stanje 31. decembra 2021. odložena poreska obaveza	834

4.8. DUGOROČNE OBAVEZE

	EUR-a	
	31. decembra 2021.	31. decembra 2020.
1. Dugoročni krediti		
2. Ostale dugoročne obaveze	84,956	124,932
DUGOROČNE OBAVEZE (1+2)	84,956	124,932

Na dan bilansa Društvo je iskazalo dugoročni odloženi prihod u iznosu od 84,956 EUR-a (2020. 124,932 EUR-a) a odnose se na Odloženi prihod po osnovu državnih davanja Opštine Budva za nabavku opreme.

Na osnovu »Ugovora o pružanju javnih usluga«, br. 01-1228 od 08.05.2018. godine, Opština Budva je iz kapitalnog budžeta nabavila digitalnu opremu za potrebe Društva u 2018. godini u iznosu od 99,928 EUR-a i u 2019. godini u iznosu od 99,957 EUR-a.

U skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 20-Računovodstvo državnih davanja i objelodanjivanje državne pomoći, Društvo je priznalo ovo državno davanje u vrijednosti nabavljene opreme (Napomena 4.2) i izvršilo prenos odloženog prihoda u korist bilansa uspjeha za iznos obračunate amortizacije u 2021 u iznosu od 39,977 EUR-a (2020. - 39,977 EUR-a) (Napomena 4.11).

4.9. KRATKOROČNE OBAVEZE

	EUR-a	
	31. decembra 2021.	31. decembra 2020.
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	8,689	8,764
2. Obaveze prema dobavljačima	48,311	72,095
3. Obaveze prema ostalim povezanim licima	5,699	13,095
4. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze	55,925	53,331
4.1. Ostale kratkoročne obaveze	42,470	45,485
4.2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda		1,063
4.3. Obaveze po osnovu poreza na dobit	13,455	6,783
KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 4)	118,624	147,285

Društvo je na 31. decembar 2021. godine iskazalo kratkoročne obaveze u iznosu od 118,624 EUR-a (2020. -147,285 EUR-a) i iste obuhvataju:

4.9.1. Obaveze iz poslovanja

	EUR-a	
	31. decembra 2021.	31. decembra 2020.
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	8,689	8,764
2. Dobavljači u zemlji	47,390	66,499
3. Dobavljači u inostranstvu	920	5,596
4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica	5,699	13,095
OBAVEZE IZ POSLOVANJA (1 do 4)	62,698	93,954

U okviru obaveza iz poslovanja Društvo je iskazalo sledeće obaveze:

- Obaveze za primljene avanse u iznosu od 8,689 EUR-a (2019. -8,764 EUR-a). U tabelarnom pregledu koji slijedi prikazana je struktura avansa.

		31.decembar 2021.	EUR-a Struktura %
1	MTEL D.O.O.-društvo za komunikaciju	4,192	48.2%
2	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO - BUDVA	1,963	22.6%
3	MEGAPROMET D.O.O. - BUDVA	573	6.6%
4	KURTI SYSTEM MONTENEGRO - ULCINJ	439	5.0%
5	ATENA BOHOR - BUDVA	200	2.3%
6	SPARTA D.O.O. - BUDVA	164	1.9%
7	KOMUNALNO D.O.O. - BUDVA	145	1.7%
8	MODA M S.U.R.	134	1.5%
9	MEDITAS D.O.O.	131	1.5%
10	OSTALI PRIMLJENI Avansi i pretplate	750	8.6%
UKUPNO (1 do 10)		8,689	100%

- Obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od 47,390 EUR-a (2020-66,499 EUR-a) i njihova struktura, prikazani su u naredom pregledu

		EUR-a	
		31.decembar 2021.	Struktura %
1	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD	16,372	34.5%
2	MEGAPROMET D.O.O.	8,341	17.6%
3	PAM CG	8,110	17.1%
4	SPIDER-MAX D.O.O.	2,489	5.3%
5	JUMEDIA MONT D.O.O.	1,857	3.9%
6	ŠAJO HOTEL	1,702	3.6%
7	SAVA OSIGURANJE A.D.	1,267	2.7%
8	ORION TELEKOM	1,005	2.1%
9	RADIO-DIFUZIONI CENTAR D.O.O.	832	1.8%
10	UNIJA POSLODAVACA CRNE GORE	660	1.4%
11	Ostali dob.u zemlji	4,756	10.0%
UKUPNO dobavljači u zemlji (1 do 11)		47,390	100%

- Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu u iznosu od 920 EUR-a (2020-5,596 EUR-a) i njihova struktura, prikazani su u naredom pregledu:

		EUR-a	
		31.decembar 2021.	Struktura %
1	J.P.Novinska Agencija Tanjug	500	54.3%
2	NOVOSADSKI SAJAM	417	45.3%
3	R T V	3	0.4%
UKUPNO dobavljači (1 do 3)		920	100%

- Obaveze prema dobavljačima ostalim povezanim licima u iznosu od 5,699 EUR-a (2020-13,095 EUR-a) i njihova struktura, prikazani su u naredom pregledu:

		EUR-a	
		31.decembar 2021.	Struktura %
1	KOMUNALNO D.O.O. - BUDVA	3,847	67.5%
2	VODOVOD I KANALIZACIJA DOO - BUDVA	1,852	32.5%
UKUPNO dobavljači (1 do 2)		5,699	100%

Starosna struktura obaveza iz poslovanja data je u narednoj tabeli:

EUR-a

Starost primljenih avansa i obaveza prema dobavljačima u danima	Do 365 dana	Preko godinu dana	Preko dvije godine	Preko tri godine	Ukupno
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)
Primljeni avansi			975	7,714	8,689
Dobavljači povezana lica	165		891	4,643	5,699
Dobavljači u zemlji	18,206	956		28,228	47,390
Dobavljači u inostranstvu				920.47	920
Ukupno	18,371	956	1,866	41,506	62,698

Do dana ovog izvještja Društvo je potvrdilo 79% obaveza prema dobavljačima.

4.9.2. Ostale kratkoročne obaveze

EUR-a

	31. decembra 2021.	31. decembra 2020.
1. Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	377	
2. Obaveze prema članovima upravnog odbora	21,358	24,363
3. Obaveze prema fizičkim licima po ugovoru o djelu	6,438	7,005
4. Ostale obaveze (obustavljene neto zarade, obaveze za članarine i sl.)	14,297	14,117
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 4)	42,470	45,485

U okviru ostalih kratkoročnih obaveza, Društvo je na dan 31.12.2021. godine, iskazalo sledeće obaveze:

- *Obaveze prema članovima Savjeta* u ukupnom iznosu od 21,358 EUR-a (2020-24,363 EUR-a). Ove obaveze odnose se na:
 - neto naknade članovima upravnog odbora nastale prije 2013 godine u iznosu od 15,922 EUR-a (2020- -15,922 EUR-a),
 - neto naknade članovima upravnog odbora u iznosu od 200 EUR-a iz 2019 (2020- 2,300 EUR-a),
 - poreze i doprinose za članove Savjeta i Upravnog odbora u iznosu od 5,235 EUR-a (2020.- 6,141 EUR-a),

- Obaveze po osnovu ugovora o djelu u iznosu od 6,438 EUR-a, (2020 -7,005 EUR-a). Navedene obaveze odnose se na poreze i prireze nastale u prethodnim periodima po osnovu ugovora o djelu.
- Ostale obaveze u iznosu od 14,297 EUR-a (2020 - 14,117 EUR-a), nastale su u tekućem i prethodnim izvještajnim periodima a odnose se na: Obaveze za prirez porezu Opštini Budva u iznosu od 10,579 EUR-a (2020.- 10,439), Doprinos savezu sindikata 2,476 (2020.-2,452 EUR-a), Doprinos Privrednoj komori 1,235 EUR-a (2020.- 1,226 EUR-a) i doprinos fondu za zapošljavanje 6 (2020.-0).

4.9.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda

	EUR-a	
	31. decembra 2021.	31. decembra 2020.
1. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost		1,063
2. Obaveze za ostale javne prihode		
OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA (1 do 2)	0	1,063

4.9.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit

	EUR-a	
	31. decembra 2021.	31. decembra 2020.
1.Dobit/gubitak u bilansu uspjeha prije oporezivanja	131,337	65,515
2. Usaglašavanja dobiti prije oprezivanja	18,158	9,855
3.Oporeziva dobit po poreskom bilansu	149,495	75,370
4.Oporezivi gubitak po poreskojm bilansu		
5.Iskorišćeni poreski gubici		0
Obaveze po osnovu Poreza na dobit	13,455	6,783

Usaglašavanje dobitka pre oporezivanja i poreske osnovice

	EUR-a	
	31. decembra 2021.	31. decembra 2020.
Dobit prije oporezivanja	131,337	65,515
Gubitak prije oporezivanja		
Kapitalni dobici		
Kapitalni gubici		
Korekcija privremenih razlika		
- računovodstvena amortizacija	44,796	45,995
- poreska amortizacija	28,842	36,828
Korekcije za stalne i privremene razlike		
-kamate za neblagovremno plaćanje		248
- novčane kazne i penali		440
- Troškovi zarada, troškovi otpremnina prilikom odlaska u penziju, troškovi usljed tehnološkog viška i ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnog odnosa, koji nijesu isplaceni u poreskom periodu (clan 11a Zakona)		
-otpisana sumnjiva potraživanja koja se ne priznaju u poreske svrhe	2,205	
Troškovi zarada, troškovi otpremnina prilikom odlaska u penziju, troškovi usljed tehnološkog viška i ostalih isplata naknada prilikom prestanka radnog odnosa, koji nijesu priznati u poreske svrhe u prethodnim poreskim periodima -2018		
Oporeziva dobit	149,495	75,370
Poreski gubitak		
Umanjenje po osnovu poreskog kredita		
Poreska osnovica	149,495	75,370
Obračunati porez (po stopi od 9%)	13,455	6,783
Tekući porez na dobit	13,455	6,783

Neiskorišćeni poreski krediti

Društvo nema neiskorišćenih poreskih kredita.

4.10. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	EUR-a	
	31. decembra 2021.	31. decembra 2020.
1. Obračunati prihodi budućeg perioda	84,165	84,165
2. Odloženi prihodi i primljene donacije	2,445	1,802
3. Ostala pasivna vremenska razgraničenja	45,376	44,830
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1 do 3)	131,986	130,797

U okviru pasivnih vremenskih razgraničenja, Društvo je iskazalo:

- Razgraničenja po osnovu budžetskih davanja u iznosu od 84,165 EUR-a (2020-84,165 EUR-a) koja se odnose na sredstva za programske aktivnosti koja nisu naplaćena iz prethodnog perioda (Napomena 4.3).
- Razgraničeni prihodi u iznosu od 2,445 EUR-a (2020.-1802 EUR-a) po osnovu usluga oglašavanja i reklamiranja koje su fakturisane u 2021. godini a izvršene su u 2022. godini.
- Više iskazane obaveze po osnovu poreza i doprinosa u iznosu od 44,825 EUR-a (2020-44,830 EUR-a) koje su utvrđene prilikom usaglašavanja poreza i doprinosa sa analitičkim evidencijama Poreske uprave u prethodnom periodu.
- Ostala PVR u iznosu od 551 EUR-a.

4.11. POSLOVNI PRIHODI

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2021.	01.01-31.12. 2020.
a) Prihodi od prodaje		
1. Prihodi od prod. i usl. na domaćem tržištu Radio Budva	9,702	17,588
2. Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu-Televizija Budva	58,160	55,048
I Prih. od prodaje proizvoda i usluga - ukupno (1 do 2)	67,862	72,636
A. PRIHODI OD PRODAJE (I)	67,862	72,636

b) Ostali prihodi

3. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija	936,177	838,189
4. Prihodi od zakupnine	16,510	17,416
5. Ostali poslovni prihodi	4,200	0
B. OSTALI PRIHODI (3 do 5)	956,887	855,605
6. Prihodi od smanjenja obaveza		9,681
7. Ostali nepomenuti prihodi	33,077	
C. OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA	33,077	9,681
OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA (6 do 7)	989,964	865,286
POSLOVNI PRIHODI (A+B+C)	1,057,825	937,921

U nastavku dajemo i dodatni prikaz strukture Prihoda od subvencija, dotacija i donacija:

		EUR-a	
		01.01- 31.12.2021.	01.01-31.12. 2020.
1	Prihodi iz Budžeta Opštine Budva – uplata na poslovni račun	890.948	557.520
2	Prihodi iz Tekuće rezerve budžeta Države, za troškove koji se finansiraju iz Budžeta opštine Budva za maj, jun i jul 2020 (po zahtjevu Opštine Budva).		172.056
3	Prihodi iz Budžeta Opštine Budva – nadoknada troškova za Radio difuzni Centar	4,052	2.427
4	Prihodi iz Budžeta Opštine Budva – po osnovu Ugovora o preuzimanju poreskog duga		63.709
5	Prihod od Donacija -amortizacija opreme	39,997	39.977
6	Prihodi od donacija Ministarstva kulture	1,200	2,500
7	Ostali poslovni prihodi- Opština Budva		
Ukupno (1 do 7)		936,177	838,189

- i Ostalih nepomenutih prihoda:

		EUR-a	
		01.01- 31.12.2021.	
1	Prihodi od refundacija od fonda za profesionalnu rehabilitaciju	12,213	
2	Prihodi od refundiranja naknada za bolovanje od agencije za zapošljavanje	11,654	
3	Prihodi po osnovu refundacija od Centra za socijalni rad	8,605	
4	Prihodi po osnovu refundacija od Fonda za zdravstv.osig.	604	
Ukupno (1 do 4)		33,077	

4.12. POSLOVNI RASHODI

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2021.	01.01-31.12. 2020.
1. Troškovi materijala za izradu	1,933	1,789
2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	14,568	8,794
3. Troškovi goriva i energije	22,047	17,815
I. Troškovi materijala (1 do 3)	38,549	28,398
4. Troškovi transportnih usluga	7,014	7,072
5. Troškovi usluga na održavanju	4,354	6,568
6. Troškovi reklame i propagande	3,430	2,494
7. Troškovi ostalih usluga	46,266	38,569
a) Troškovi proizvodnih usluga (4 do 7)	61,064	54,704
8. Troškovi neproizvodnih usluga	15,883	13,192
9. Troškovi reprezentacije	7,536	5,359
10. Troškovi premije osiguranja	2,759	2,759
11. Troškovi platnog prometa	1,913	1,384
12. Troškovi doprinosa	1,473	1,080
13. Ostali nematerijalni troškovi	28,309	24,508
b) Nematerijalni troškovi (8 do 13)	57,874	48,282
II Ostali poslovni rashodi (a+b)	118,938	102,986
14. Troškovi amortizacije	44,796	45,995
15. Troškovi rezervisanja		
III. Troškovi amortizacije i rezervisanja - ukupno (14+15)	44,796	45,995
16. Troškovi zarada i naknada (bruto)	546,189	536,558
17. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade na teret poslodavca	58,219	57,410
18. Troškovi naknada po ugovoru o djelu	71,030	58,190
19. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	13,906	18,033
20. Ostali lični rashodi i naknade	32,657	21,349
IV. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja (16 do 20)	722,001	691,540
21 Rashodi po osnovu otpisa potraživanja	2,205	
V OSTALI RASHODI IZ POSLOVANJA(21)	2,205	0
POSLOVNI RASHODI (I do V)	926,487	868,920
POSLOVNI DOBITAK	131,337	69,002
POSLOVNI GUBITAK		

4.13. FINANSIJSKI RASHODI

	EUR-a	
	01.01-31.12. 2021.	01.01-31.12. 2020.
1. Rashodi kamata	0	248
2. Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana		3,239
FINANSIJSKI RASHODI (1do 2)	0	3,487
FINANSIJSKI REZULTAT		(3,487)

4.14. NETO REZULTAT

	01.01-31.12. 2021.	01.01-31.12. 2020.
1. Dobitak prije oporezivanja	131,337	65,515
2. Gubitak prije oporezivanja		
3. Poreski rashodi perioda	13,455	6,783
4. Odloženi poreski rashodi perioda		
5. Odloženi poreski prihodi perioda	1,436	825
Neto dobitak (1-2-3-4+5)	119,318	59,557
Neto gubitak (2-1+3+4-5)	0	0

4.15. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa stanja koji bi zahtijevali korekcije i objelodanjivanja u finansijskim iskazima Društva za godinu koja se završava 31.decembra 2021.

4.16. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE

Sudski sporovi

Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2021. godine vodi jedan sudski spor male vrijednosti. Po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod spora, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

Ostale potencijalne obaveze

Društvo je sa Opštinom Budva zaključilo Ugovor o preuzimanju poreskog duga, br. 707 od 07.12.2015. godine. Navedenim Ugovorom Opština Budva je preuzela isplatu obaveze prema Povjeriocu Ministarstvu Finansija Crne Gore-Poreskoj Upravi, po osnovu poreza i doprinosa pravnih prethodnika Društva u iznosu od 424,729 EUR-a za Radio Budvu i 523,784 EUR-a za Televiziju Budva, što ukupno iznosi 948,513 EUR-a, periodom otplate decembar 2015. -juni 2020. godine a prema usvojenom planu otplate od 55 anuiteta .

Od navedenog ugovorenog iznosa Društvo je priznalo iznosu od 424,729 EUR-a po osnovu poreza i doprinosa pravnog prethodnika Radio Budve i iste je izmirivalo na način da je Opština Budva umanjivala uplaćena sredstva koja su bila predviđena godišnjim Budžetima po osnovu transfera za RTV Budva. Obaveze za poreze i doprinose u iznosu od 523,784 EUR-a koje se odnose drugog pravnog rethodnika Televiziju Budva, Društvo nije priznalo u svojim poslovnim knjigama zbog nerješenog pravnog statusa Televizije Budva.

Po procjeni rukovodstva, iako još uvijek nije riješen pravni status pravnog prethodnika, Televizije Budva, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po osnovu Ugovora o preuzimanju poreskog duga, br. 707 od 07.12.2015. godine.

4.17. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Sudski sporovi

Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2020. godine vodi tri sudska spora u ukupnoj vrijednosti od 20,618 EUR-a, bez pripadajućih kamata i troškova postupka.

Po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod spora, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

4.18. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Ciljevi upravljanja rizicima finansijskih instrumenata

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišnom riziku (kamatnom riziku), kreditnom riziku i riziku likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju umanjnjem izloženosti Društva ovim rizicima.

Društvo ne koristi nikakve finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata u Crnoj Gori.

Tržišni rizik

U svom poslovanju Društvo je izloženo finansijskim rizicima i u tom sklopu izloženo je tržišnom riziku koji se javlja kao devizni rizik i rizik od promjene kamatnih stopa. Zadatak upravljanja tržišnim rizicima jeste da se upravlja i kontroliše izloženost tržišnim rizicima u okviru prihvatljivih pokazatelja, uz optimizaciju prinosa Društva.

Devizni rizik

Društvo nije izloženo deviznom riziku jer obavlja svoje poslovanje u evrima, koji su funkcionalna valuta u Crnoj Gori.

Kamatni rizik

Društvo je izloženo riziku promene kamatnih stopa na sredstvima i obavezama kod kojih je kamatna stopa varijabilna. Ovaj rizik zavisi od finansijskog tržišta i Društvo nema na raspolaganju instrumente kojima bi ublažilo njegov uticaj.

Struktura monetarnih sredstava i obaveza na dan 31. decembra 2021. i 2020. godine sa stanovišta izloženosti kamatnom riziku data je u sledećem pregledu:

	2021.	EUR-a 2020.
Finansijska sredstva		
<i>Nekamatonosna</i>	449,334	360,919
Kamatonosna (fiksna kamatna stopa)	-	
Kamatonosna (varijabilna kamatna stopa)	-	
	449,334	360,919
Finansijske obaveze		
<i>Nekamatonosne</i>	105,169	139,439
Kamatonosne (fiksna kamatna stopa)		
Kamatonosne (varijabilna kamatna stopa)		
	105,169	139,439

Kreditni rizik

Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vrijeme, što bi imalo za rezultat finansijski gubitak Društva. Kreditni rizik obuhvata dugoročne i kratkoročne finansijske plasmane, potraživanja i date garancije i jemstva trećim licima.

U Crnoj Gori ne postoje specijalizovane rejting agencije koje vrše nezavisnu klasifikaciju i rangiranje privrednih društava. Usled toga, Društvo je prinuđeno da koristi ostale javno dostupne finansijske informacije (npr. podatke o bonitetu koje pruža Centralni registar privrednih subjekata, Poreska Uprava, Centralna banka Crne Gore i interne istorijske podatke o saradnji sa određenim poslovnim partnerom u cilju određivanja njegovog boniteta. Na osnovu boniteta kupca, utvrđuje se iznos njegove maksimalne kreditne izloženosti, u skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Društva. Iznos maksimalne kreditne izloženosti revidira se najmanje jednom godišnje.

U slučaju povećanja iznosa dospjelih potraživanja i shodno tome povećane izloženosti kreditnom riziku, Društvo primenjuje mehanizme predviđene poslovnom politikom.

Izloženost Društva kreditnom riziku ograničena je na potraživanja od kupaca i na druga potraživanja. Nominalni iznos potraživanja, sastoji se od velikog broja potraživanja, i to potraživanja iz specifičnih poslova, Opštine Budva, u iznosu od 84,165 EUR-a, drugih potraživanja koja su nastala po osnovu obaveza pravnog prehodnika »Televizije Budva« a koje je platilo Društvo u iznosu od 242,106 EUR-a i potraživanja od kupaca u iznosu od 37,719 EUR-a (Napome 4.3).

Rizik likvidnosti

Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da Društvo u svakom trenutku mora da ispunjava sve svoje dospjele obaveze. Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući odgovarajuće novčane rezerve, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa priliva finansijskih sredstava i dospjeća obaveza.

Ročnost dospjeća finansijskih obaveza Društva data je u sledećoj tabeli:

	EUR-a			
2021. godina	do 1	od 1 do 2	od 2 do 5	Ukupno
Dugoročni krediti				
Obaveze iz poslovanja	62,698			62,698
Krat. finan. obaveze				
Ostale krat. obaveze	42,470			42,470
	105,169			105,169
2020. godina	do 1	od 1 do 2	od 2 do 5	Ukupno
Dugoročni krediti				
Krat. finan. obaveze				
Obaveze iz poslovanja	93,954			93,954
Ostale krat. obaveze	45,485			45,485
	139,439			139,439

Prikazani iznosi zasnovani su na nediskontovanim novčanim tokovima na osnovu najranijeg datuma na koji će Društvo biti obavezno da takve obaveze namiri (aktuelni anuitetni plan).

4.19. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA

U postupku upravljanja kapitalnim rizikom, rukovodstvo Društva ima za cilj očuvanje mogućnosti da posluje po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala. Rukovodstvo Društva pregleda strukturu odnosa dugova i kapitala na godišnjoj osnovi.

Društvo analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti. Ovaj pokazatelj izračunava se kao odnos neto obaveza (zaduženosti) i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što se ukupne finansijske obaveze (kratkoročne i dugoročne) umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu stanja i neto zaduženosti.

Pokazatelji zaduženosti na dan 31. decembra 2021. i 2020. godine su bili sledeći:

	<u>2021.</u>	EUR-a <u>2020.</u>
1. Zaduženost*		
2. Gotovina i gotovinski ekvivalenti	<u>77,558</u>	<u>7,035</u>
I Neto zaduženost (1 – 2)	<u>(77,558)</u>	<u>(7,035)</u>
3. Kapital**	<u>282,416</u>	<u>163,098</u>
II Ukupni kapital (I+3)	<u>204,858</u>	<u>156,063</u>
III Racio (odnos) neto zaduženosti prema kapitalu (I/II)	<u>-</u>	<u>-</u>

*Zaduženost obuhvata dugoročne obaveze i kratkoročne finansijske obaveze

**Kapital obuhvata iznos ukupnog kapitala

4.20. SEGMENTI POSLOVANJA

Segmenti poslovanja predstavljaju delove Društva koje ostvaruju prihode i rashode, čije poslovne rezultate redovno prati rukovodstvo Društva i za koje postoje raspoložive zasebne finansijske informacije.

Društvo je organizovalo poslovanje shodno Zakonu o elektronskim medijima i vodi odvojeno računovodstvo za pružanje javnih usluga od obavljanja komercijalnih audio ili audiovizuelnih usluga.

U tom kontekstu, postoje dve vrste segmenata poslovanja shodno tome, na dan 31. decembra 2021. godine Društvo je imalo 2 segmenta o kojima se izveštava a to su:

- Komercijalne usluge
- Javne usluge

Računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja finansijskih informacija o segmentima o kojima se izveštava su identične računovodstvenim politikama Društva objelodanjenim u napomeni 3.30 uz finansijske iskaze.

Informacije o segmentima o kojima se izveštava su date u nastavku teksta.

Prihodi, rashodi i rezultat

	EUR-a			
	Komercijalne usluge 2021.	Javne usluge 2021.	Komercijalne usluge 2020.	Javne usluge 2020.
I Poslovni prihodi:	89,772	934,977	102,233	835,689
Prihodi od prodaje	67,862		72,636	
Ostali poslovni prihodi	21,910	934,977	29,597	835,689
II Poslovni rashodi	110,669	813,614	132,968	735,952
Troškovi materijala	2,084	36,465	2,899	25,499
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	53,027	668,974	68,800	622,741
Troškovi amortizacije i rezervisanja	173	44,622	3,312	42,683
Ostali poslovni rashodi	55,385	63,553	57,958	45,029
A. Poslovni rezultat	(20,897)	121,363	(30,735)	99,737
Finansijski prihodi				
Finansijski rashodi			248	
B Finansijski rezultat			(248)	
Ostali prihodi	33,077			
Ostali rashodi	2,205		3,239	
C Rezultat ostalih aktivnosti	30,872		(3,239)	
Rezultat prije oporezivanja	9,975	121,363	(34,222)	99,737

Rezultat po segmentima predstavlja dobitak svakog segmenta prije raspodjele ostalih poslovnih prihoda, ostalih poslovnih rashoda, finansijskih prihoda, finansijskih rashoda, ostalih prihoda, ostalih rashoda i poreza na dobit. Ovakav rezultat predstavlja mjeru koja se dostavlja rukovodstvu Društva u svrhu donošenja odluke o alociranju resursa tom segmentu i ocjenjivanju njegovih performansi.

4.21. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

U toku godine Društvo je u okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti stupalo u poslovne odnose sa povezanim licima i to su:

- Matično lice: Opština Budva, kao direktni vlasnik,
- Ostala povezana lica (pravna lica koja se nalaze pod kontrolom Opštine Budva: TELEVIZIJA BUDVA DOO Budva, VODOVOD I KANALIZACIJA DOO Budva, KOMUNALNO DOO Budva, JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA, PARKING SERVIS DOO Budva, TURISTIČKA ORGANIZACIJA BUDVA, «Budva Sv Stefan Petrovac» DOO Budva ;
- Ključno rukovodstvo: Izvršni Direktor i članovi Savjeta.

U toku 2021. i 2020. godine obavljene su sledeće transakcije sa povezanim pravnim licima:

	EUR-a	
	2021.	2020
PRIHODI OD PRODAJE		
- matično društvo		
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica	5,562	2,417
	5,562	2,417
Ostali poslovni prihodi		
- matično društvo	934,977	835,689
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica		
	934,977	835,689
NABAVKE		
- matično društvo		
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica	2,196	1,789
	2,196	1,789
POTRAŽIVANJA I PLASMANI		
Potraživanja od kupaca:		
- matično društvo		
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica	853	241
	853	241
Druga potraživanja:		
- matično društvo	84,165	84,165
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica	242,106	242,106
	326,271	326,271
Aktivna vremenska razgraničenja		
- matično društvo		
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica	67,852	67,855
	67,852	67,855
	394,976	394,052

OBAVEZE

Obaveze za primljene avanse:

- matično društvo		
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica	2,107	2,107
	<u>2,107</u>	<u>2,107</u>

Obaveze prema dobavljačima:

- matično društvo		
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica	5,699	13,095
	<u>5,699</u>	<u>13,095</u>

Pasivna vremenska razgraničenja:

- matično društvo	169,121	209,097
- zavisna pravna lica		
- ostala povezana pravna lica		
	<u>169,121</u>	<u>209,097</u>
	<u>174,927</u>	<u>224,300</u>

Ključno rukovodstvo Društva čine direktori (izvršni i neizvršni) i članovi Savjeta ustanove. Naknade plaćene ili plative ključnom rukovodstvu po osnovu njihovog rada prikazane su u tabeli koja sledi:

	EUR-a	
	2021.	2020.
Zarade - direktor	25,036	25,757
Naknade - Savjet ustanove	17,484	14,893
	<u>42,520</u>	<u>40,650</u>

*Uključuje neto zarade i naknade uvećane za poreze i doprinose na teret osiguranika

4.22. NAČELO STALNOSTI POSLOVANJA

Finansijski iskazi su sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (načelo uzročnosti) i načelu stalnosti poslovanja.

Prema načelu nastanka poslovnog događaja učinci poslovnih promjena i drugih događaja se priznaju u momentu nastanka (a ne kada se gotovina ili njen ekvivalent primi ili isplati). Finansijski iskazi sastavljeni na načelu nastanka poslovnog događaja (osim Iskaza o tokovima gotovine) pružaju informacije ne samo o poslovnim promenama iz prethodnog perioda, koje uključuju isplatu i prijem gotovine, već takođe i o obavezama za isplatu gotovine u budućem periodu i o resursima koji predstavljaju gotovinu koja će biti primljena u budućem periodu.

Finansijski iskazi su sastavljeni pod pretpostavkom da će Društvo da posluje u neograničenom vremenskom periodu i da će da nastavi sa poslovanjem i u doglednoj budućnosti.

4.23. PORESKI RIZICI

Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje kazni i zateznih kamata. Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznjetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj administraciji Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 65/01, 80/04 i 29/05 i Sl. list Crne Gore", br. 073/10, 020/11, 028/12, 008/15, 047/17 I 052/19), period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina, što znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih poreskih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala.

4.24. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2021. i 2020. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu utvrđena materijalno značajna neusaglašena potraživanja i obaveze.

Odgovorno lice za sastavljanje fin. iskaza

Valentina Asanović

V. Asanović



Direktor:

Rade Tabaš

Tabas R



IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA
RADIO TELEVIZIJE BUDVA
ZA 2021. GODINU

Budva, jun 2022.

SADRŽAJ

1.	UVOD	3
2.	OPŠTI PODACI	4
3.	ORGANIZACIJA POSLOVANJA.....	6
3.1	ORGANIZACIONA JEDINICA TELEVIZIJA BUDVA	6
3.2	ORGANIZACIONA JEDINICA RADIO BUDVA.....	7
3.3	TELEVIZIJA BUDVA.....	8
3.4	RADIO BUDVA	15
3.5	PORTAL RTVBUDVA.ME	19
4.	STRUKTURA ZAPOSLENIH	21
5.	PRODAJA I MARKETING.....	22
6.	ULAGANJA U TEHNIKU	27
7.	PRIHODI	28
8.	RASHODI	34
8.1	TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE	34
8.2	TROŠKOVI RADA	35
8.3	TROŠKOVI USLUGA	37
8.4	TROŠKOVI AMORTIZACIJE.....	38
8.5	OSTALI POSLOVNI RASHODI	39
8.6	OSTALI RASHODI	40
8.7	TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ.....	40
9.	REZULTAT	41
10.	FINANSIJSKI ISKAZI.....	42

1. UVOD

Odlukom br. 0101-215/1 od 10. aprila 2012. godine Skupština Opštine Budva formirala je Društvo sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio Televizija Budva“ koje je registrovano 02. septembra 2013. godine i pod brojem 5-0670809/001 upisano u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici.

Prema osnivačkom aktu, Radio Televizija Budva je pravni sledbenik dva pravna subjekta: „Radio Budva“ i „Televizija Budva“, i nastavlja sa korišćenjem imovine ovih pravnih prethodnika. Pravni prethodnik Radio Budva 2. septembra 2013. godine brisan je iz Centralnog registra privrednih subjekata, a njegov matični broj dodeljen je novoosnovanom Društvu. Za pravnog prethodnika „Televizija Budva“, do kraja 2021. godine proces gašenja nije okončan.

2. OPŠTI PODACI

Društvo je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Budva, na sjednici od 10. aprila 2012. godine. Prema navedenoj Odluci, Lokalni javni emiter „Radio Televizija Budva“ je pravni sledbenik Javnog radio-difuznog servisa „Radio Budva“ i Javnog radio-difuznog servisa „Televizija Budva“. U skladu sa aktom o registraciji Društva kod nadležnog Privrednog suda osnovna djelatnost je proizvodnja i emitovanje radio i televizijskog programa.

Društvo sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter „RADIO TELEVIZIJA BUDVA“ Budva obavlja privrednu djelatnost sa sledećim registracionim oznakama:

Vrsta pravnog lica: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU;

Sjedište Društva: Budva;

Adresa: Ul. Jadranski put b.b. (13. Jul b.b);

Šifra osnovne djelatnosti: 6020;

Naziv osnovne djelatnosti: Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa;

Matični broj: 02005492;

Poreski identifikacioni broj: 02005492;

PDV registracioni broj: 81/31-00228-8;

Oznaka i broj rješenja u Centralnom registru privrednih subjekata: 50670809;

Osnivač i 100% vlasnik Društva je Opština Budva.

Osnovnu djelatnost Društvo obavlja na dvije lokacije. Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa obavlja se u budvanskom Starom gradu, u ulici Petra I Petrovića 3, a proizvodnja i emitovanje radio programa, kao i rad stručnih službi preduzeća odvija se u zgradi BSP-a, u Ulici 13. Jul b.b (Jadranski put b.b). Djelatnost lokalnog javnog emitera Društvo obavlja na osnovu Odobrenja za emitovanje opšteg televizijskog programa „Televizija Budva“ i Odobrenja za emitovanje opšteg radijskog programa „Radio Budva“ koje je izdala Agencija za elektronske medije 04.03.2013. godine, na osnovu Zakona o elektronskim medijima (Sl.List Crne Gore br. 46/10; br. 40/11, br. 53/11, br. 6/13, br. 55/16 i 92/17).

Organe upravljanja, saglasno Statutu Društva, čine Savjet i Izvršni direktor. Članu Savjeta Đorđu Jelenkoviću mandat je istekao 04. aprila 2021, Sandri Radulović 11. oktobra, potom je 06. novembra istekao mandat Vladimiru Dapčeviću, a 30. decembra Lidiji Kostadinović.

U skladu sa članom 23. Statuta Radio Televizije Budva Savjet može da zasijeda i punovažno odlučuje sa 3 člana. U trenutku izrade ovog izvještaja, Savjet broji dva člana, i to Draganu Tomović (predsjednica) i Andreu Medin, koje su imenovane 12. avgusta 2021. godine.

Izvršni direktor Društva, na dan 31.12.2021, je Tabaš Rade, a finansijske iskaze, u kontinuitetu od 1994. godine, priređuje Valentina Asanović. Evidentiranje nastalih poslovnih promjena, te procjene budućih poslovnih događaja, predmet su redovnih revizija. Za izvještajnu godinu reviziju vrši privredno društvo *Računovodstvo i revizija d.o.o. Tivat*, ovlašćeni revizor Ljerka Momčilović.

Finansijske iskaze RTB sastavlja u skladu sa propisima Crne Gore: Zakonom o računovodstvu u javnom sektoru ("Službeni list RCG" br. 66/2019), Zakonom o računovodstvu ("Službeni list RCG" br. 52/2016), Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list RCG" br. 65/01, 12/02, 80/04, "Službeni list CG" br. 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13, 55/16), Zakonom o elektronskim medijima („Službeni list CG" br. 46/10, 40/11, 55/16 i 92/17) i podzakonskim aktima. Rukovodstvo Lokalnog javnog emitera „Radio Televizija Budva" odgovorno je za izradu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS). Ova odgovornost obuhvata kreiranje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usljed prevare i greške, kao i odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvene procjene koje su razumne u datim okolnostima. Pored odgovornosti za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, rukovodstvo Društva odgovorno je i za usklađenost poslovanja sa važećim zakonskim i drugim relevantnim propisima, uključujući i odredbe zakona i propisa na osnovu kojih su transakcije i iznosi objavljivani u finansijskim izvještajima.

3. ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Radi lakše raspodjele radnih zadataka i utvrđivanja nivoa odgovornosti, društvo je organizovano u tri osnovne cjeline: TV Budva, Radio Budva i Opšte (zajedničke) službe. Zajedničke službe Radio Televizije Budva čine: služba opštih i pravnih poslova, služba marketinga, služba računovodstva i portal RTB.

3.1 ORGANIZACIONA JEDINICA TELEVIZIJA BUDVA

Svoju osnovnu djelatnost – proizvodnja i emitovanje televizijskog programa, TV Budva organizuje i izvršava u poslovnim prostorijama koje su, prema uvidu u list nepokretnosti broj 332, na čestici broj 2858 KO Budva, evidentirane kao vlasništvo Opštine Budva.

Eksperimentalno emitovanje programa, Televizija Budva započela je 15. juna 1998. godine. Postavljena je i opremljena kao vrlo moderna i tehnički vrlo dotjerana mediteranska televizija, sa visokim profesionalnim standardima. Osim svoje uloge kao javnog servisa, bila je osposobljena i za produkciju i postprodukciju muzičkog i igranog programa, kao i organizaciju festivala koji su, tih godina, postojali u Budvi. S obzirom na to da je eksperimentalni period procijenjen vrlo uspješnim, Skupština Opštine Budva je odlučila da pristupi i formalnom osnivanju preduzeća TV Budva. Odlukom o osnivanju TV Budva, broj 0101-322/1-99 („Sl. List Opštine Budva“ broj 1/99) zaključen je eksperimentalni period i ušlo se u proces formiranja i registracije. Konačno, 17. maja 1999. godine zaključen je Ugovor o osnivanju društva između Opštine Budva i preduzeća ITP Komuna iz Beograda. Osnivački ulozi u kapitalu TV Budva bili su: 1) Opština Budva sa 82,20 % i 2) ITP Komuna – Beograd sa 17,80% osnivačkog kapitala. Nakon procjene tržišne vrijednosti TV Budva je prihvatila ovakvu podjelu koju je izvršila Agencije RCG za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja, te prihvatila ovakvu podjelu osnivačkog uloga svojom odlukom 0101-333/1-99 od 5. maja 1999. godine. Potom, odlukom Skupštine Opštine Budva broj 0101-959/1 od 23. maja 2003. godine („Sl. List Opštine Budva“ broj 4/93) Opština je, za iznos od 407.968 US \$ otkupila cjelokupni dio osnivačkog uloga ITP Komuna i postala vlasnik kapitala TV Budva.

3.2 ORGANIZACIONA JEDINICA RADIO BUDVA

Radio Budva je, najprije pod okriljem Kulturnog centra, prve vijesti poslao u etar 1. jula 1988. godine. Ova medijska kuća je bila i ostala izvor blagovremenih servisnih informacija od značaja za građane i privredu budvanske opštine. Radio Budva posluje u zgradi BSP-a, u ulici 13. Jula (Jadranski put b.b), u prostorijama koje se, prema listu nepokretnosti broj 2707, pod brojem 1260 KO Budva, vode kao vlasništvo „Budva – Sveti Stefan – Petrovac, DP za konsalting i inženjering Budva“ (BSP d.o.o. Budva). Iako je namjenski rađen za poslovanje Radio Budve i opštih službi, ovaj prostor nije uknjižen na osnivača, Opštinu Budva, a do danas nije izvršen prenos vlasništva ili bar preneto pravo korišćenja Radio Televiziji Budva.

Radio Budva emituje program na dvije frekvencije: 98,7 MHz preko repetitora Spas i 106,0 MHz preko repetitora Velji Grad iznad Bara.

U istom prostoru, „u zgradi BSP-a“ smještene su i zajedničke službe Radio Televizije Budva: služba opštih i pravnih poslova, služba marketinga, služba računovodstva i portal RTB.

Organe upravljanja, saglasno Statutu Društva, čine izvršni direktor i Savjet Radio Televizije Budva.

3.3 TELEVIZIJA BUDVA

Prilikom realizacije programskih sadržaja PJ TV Budva u 2021. godini ispoštovan je programski zadatak preciziran Planom rada za 2021. godinu, a pored predviđenih i najavljenih sadržaja (emisija iz sopstvene produkcije) dodate su i one koje su, u skladu sa obavezama lokalnog javnog emitera, u segmentu društveno odgovornih potrebne, a koje se tiču nacionalnih manjina, Osoba sa invaliditetom i njihovom integrisanju u društvo, a u okviru segmenta programa namijenjenog djeci i mladima, u jesen 2021. godine otpočela je realizacija emisije "Upoznaj svoj grad".

Zakon o elektronskim medijima Crne Gore , koji je donijela Skupština Crne Gore jula 2010. godine, jasno definiše način osnivanja i finansiranja lokalnih javnih emitera. U skladu sa pomenutim zakonom suština lokalnih javnih emitera je proizvodnja i emitovanje programa koji između ostalog afirmiše ostvarivanje prava manjinskih naroda, ostvarivanje ljudskih i političkih prava građana, očuvanje crnogorskog nacionalnog i kulturnog identiteta, podsticanje kulturnog stvaralaštva, informisanje lica oštećenog sluha i vida. U skladu sa navedenim obavezama program je u 2021. godini i koncipiran i realizovan. Realizacija programskih sadržaja, najavljena planom za 2021. godinu odvijala se predviđenom dinamikom, a u cilju kvalitetnog informisanja trudili smo se da programske sadržaje prilagodimo zahtjevima gledalaca, ali i događajima koje u određenim momentima nije moguće predvidjeti i gdje je presudno bilo reagovati brzo i adekvatno.

Izvještaj o radu za 2021. godinu podijeljen je u cjeline, odnosno programske segmente

INFORMATIVNI PROGRAM

U programu TV Budva, kada je riječ o segment informativnog programa bile su tokom 2021. godine zastupljene emisije televizijskih vijesti koje su emitovane u tačno određenim terminima. Pored TV vijesti, dio informativnog programa bile su centralna informativna emisija "Polis", "Pregled sedmice", direktni prenosi sjednica SO Budva i jutarnji program "Jutrom iz Budve " , emisija koja sadrži informativni segment, kao i rubrika "Vremeplov", podsjećanje na ljude i događaje koji su se "dogodili na današnji dan".

"VIJESTI"

Aktuelne vijesti iz zemlje i svijeta uz dnevnu vremensku prognozu svakodnevno su emitovane uživo iz studija radnim danima u tri termina: 10:00, 12:00 i 17:00 sati. U ovom značajnom informativnom segmentu gledaoci su izvještavani o aktuelnostima iz zemlje i svijeta i poslednjim događajima koje plasiraju novinske agencije kao i lokalnim događajima koje prati naša medijska kuća.

"POLIS"

Centralna informativna emisija TV Budva - "Polis" koja se emituje u dva polusatna dnevna termina od 19:00 i 22:00 sata, godinama predstavlja ideju vodilju u dijelu informative, kojom su obuhvaćene sve glavne aktuelne gradske teme, a u kojoj se kritičkim, objektivnim izvještavanjem afirmišu i društveno korisne akcije u vezi ostvarivanja prava manjinskih naroda, OSI, vladavine prava, očuvanja crnogorskog nacionalnog i kulturnog identiteta, ekoloških i obrazovnih pitanja, realizovana je i tokom 2021. godine istim intezitetom i sa željom da se gledaocima ulije povjerenje kroz objektivno i pravovremeno izvještavanje.

"PREGLED SEDMICE"

Emisija predstavlja skup aktuelnih priloga koji su od početka nedjelje emitovani u "Polisu", a realizovana je svake subote u terminima od 19:00 i 22:00 sata.

PRENOS SJEDNICA SO BUDVA

TV Budva je tokom 2021. godine vršila direktan prenos skupštinskih zasijedanja (redovnih i vanrednih) u zakazanim terminima, a u nastavku slijedi

SPISAK SJEDNICA SO BUDVA KOJE SU ODRŽANE U 2021.GODINI

07. sjednica održana je u trajanju od dva dana:

11. marta 2021. godine i 11. maja 2021.godine u trajanju ukupno od 10 sati i 37 minuta;

08. sjednica održana je u trajanju od četiri dana:

11.maja 2021.godine,

02. jula 2021.godine,

05. jula 2021.godine,

12. jula 2021.godine i

29. jula 2021.godine, a sve u trajanju ukupno od 09 sati i 10 minuta;

- 09. sjednica** održana je 31. maja 2021.godine u trajanju od 1 sat i 30 minuta;
10. sjednica održana je 13. septembra 2021.godine u trajanju od 02 sata i 10 minuta;
11. sjednica održana je 23. novembra 2021.godine u trajanju od 05 minuta i 35 sekundi;
12. sjednica održana je 31. decembra 2021.godine u trajanju od 03 minuta i 30 sekundi.
10, 11 i 12. sjednica SO Budva su prekinute i nisu nikada nastavljene

“JUTROM IZ BUDVE” - jutarnji program

Svakog radnog dana tokom čitave godine u terminu od 08:00 do 09:30 realizovana je emisija informativno kolažnog tipa u kojoj su zastupljeni kompetentni gosti, prilozi, aktuelne vijesti, servisne informacije, vremenska prognoza, javljanja novinara-reportera sa terena, a od ranih jutarnjih sati gledaoci su bili upoznati sa aktuelnostrima iz grada, regiona i države. Emisija je talk-show jedan na jedan, gdje su voditelj i gost razgovarali o aktuelnim temama vezanim za grad, unutrašnju ili spoljnu politiku i sa gostima iz regiona, a u jutarnjem programu realizovan je i dio dokumentarnog programa. Obilje informacija iz ekonomije, kulture, obrazovanja, sporta, politike, zabave i društveno-socijalnih tema namijenjenih svim uzrastima, postale su zaštitni znak jutarnjeg programa, jer su informacije uvijek bile pravovremene, brze i provjerene.

“VREMEPLOV”

Kroz kratku petominutnu dokumentarno informativnu formu emitovanu u tri termina: u 08:05h u jutranjem programu, u 11:55h i 16:55h, podsjećali smo na svjetske događaje iz daleke i bliske prošlosti. Ovaj vid informisanja je prema svim medijskim istraživanjima izuzetno primamljiv za gledaoce.

TEMATSKE EMISIJE

Slijedi pregled emisija iz sopstvene (TV Budva) produkcije koje su realizovane tokom 2021. godine:

“OKRUGLI STO”

Politički talk-show realizovan uživo iz studija. Sadržaji ove emisije bili su prilagođeni aktuelnim političkim, ekonomskim, društvenim, socijalnim zbivanjima, a u kojima se razgovaralo sa kompetentnim sagovornicima na zadate teme. Emisija je realizovana petkom od 20:05h u trajanju od 60 minuta.

Političari sa lokalnog i državnog nivoa, javne ličnosti iz društvenog života kompletne zajednice bili su sagovornici u ovoj emisiji i tokom 2021. godine.

“NAŠA PRAVA”

Kakav je položaj zaposlenih u Crnoj Gori, koliko se poštuju prava i obaveze zaposlenih, uporedna iskustva o radnim pravima i zakonskoj regulative za tu oblast bile su teme emisije, u kojima smo sa sagovornicima, najčešće su to bili zaposleni, predstavnici poslodavaca i sindikata, pokušali da odgovorima na brojna pitanja iz oblasti vladavine prava:

Najčešće su obrađivane teme o položaju zaposlenih u pojedinim sektorima, kao i o zakonskoj regulativi i njenom poštovanju. Fokusirali smo se i na praćenje društvenih prilika u vezi ostvarivanja zakonskih obaveza zaposlenih i događajima koji utiču na kreiranje njihove svijesti. Emisija je realizovana svake druge srijede u terminu od 20:05, u trajanju od 60 minuta.

“PULS”

U emisiji PULS koja se jednom nedjeljno emituje na programu TV Budva, govorili smo o prevenciji bolesti, zdravoj ishrani, fizičkoj aktivnosti, mentalnom zdravlju i odgovarali na pitanja gledalaca. U Pulsu smo informisali o medicinskim dostignućima, najnovijim i dostupnim terapijama za liječenje raznih bolesti u zemlji i regionu. Virus korona nas je opomenuo da smo svi jednaki i da moramo da vodimo računa o svom zdravlju, stoga smo posvetili pažnju pomenutoj epidemiji u brojnim emitovanim emisijama. Poruka emisije je - O ZDRAVLJU MISLITE DOK STE ZDRAVI! Tokom proteklog perioda ugostili smo brojna značajna imena iz svijeta medicine, pa izdajamo: dr Zoran Terzić - medicinski direktor Kliničkog centra Crne Gore, dr Sanja Lekić - načelnica Instituta za onkologiju, dr Marina Delić - med. direktorka Instituta “Dr Simo Milošević”, dr Djordje Krnjević - načelnik Interne klinike KCCG, dr Batrić Babović, dr Vladimir Jovanović, dr Vlado Popović - neurohirurg, direktor Specijalne bolnice “Vaso Ćuković” i mnogi drugi.

“MEDITERANEO”

Emisiju koja je kolažno reportažnog tipa kao i u živom programu sa gostima u studiju i u 2021. godini realizovali smo svakog utorka u jednosatnom terminu od 20:05. “Mediterraneo” je u 2021. godini realizovan uz podršku TO Budva tako da su reportaže imale promotivni karakter, a dio reportaža osim u Budvi sniman je i u drugim primorskim gradovima i zaleđu primorja.

“Mediterraneo” je najstarija televizijska emisiju o turizmu u Crnoj Gori, koja se bavi promocijom turističke ponude - primorske i sjeverne regije. Pored reportaža o ribarima, moru, turističkim atrakcijama, gastro, aktivnom i seoskom turizmu, obrađene su i aktuelne teme poput odnosa cijena i kvaliteta, ljudskim resursima i obrazovanjem kadrova u oblasti turizma i ugostiteljstva.

“SVI SMO VAŽNI ”

U emisiji ‘Svi smo važni’ govorili smo o položaju manjinskih zajednica u Crnoj Gori. Akcenat je bio na problemima sa kojima se suočavaju, poput marginalizacija u društvu, različitih oblika diskriminacije od ekonomske i političke do obrazovne i kulturološke. Osim toga, razgovaralo se o strategijama koje sprovodi Vlada Crne Gore, ali i o drugim projektima čiji su inicijatori nevladine organizacije. Cilj emisije “Svi smo važni” je da većinskom stanovništvu približi probleme sa kojima se manjinske zajednice suočavaju, kako bi krajnji rezultat bio unapređenje njihovog postojećeg stanja i položaja u Crnoj Gori, kao i smanjenju socijalne distance. Termin emitovanja bio je svakog drugog ponedjeljka od 18:00h, a prosječno trajanje emisija 50 minuta.

“AMFITEATAR”

Svakog četvrtka u jednosatnom terminu od 20:05h emitovana je emisija u kojoj su okosnice bile manifestacije i događaji iz oblasti kulture, gostovanja, razgovori sa umjetnicima i poslenicima kulture, reportaže sa raznih kulturnih događaja, aktuelna dešavanja i izjave. Kako je Budva grad bogate kulturne baštine i istorijskog nasljeđa u kojoj obitavaju tri važne kulturne ustanove: JU Narodna biblioteka Budve, JU Muzeji i galerije Budve i JU Grad teatar, bogat kulturni program je uvijek nakon događaja bio predstavljen javnosti.

“HRONIKA GRADA TEATRA”

I u 2021. Godini uspješno smo realizovali 40 dana Hroniku Grada teatra uz izvještaje sa festivalskih događaja, razgovora sa umjetnicima, izvještajima, reportažama u dnevnom terminu od 19:30h svakog dana tokom trajanja festivala.

“AKT”- razgovori sa umjetnicima

Emisija “Akt” posvećena je akademskim likovnim umjetnicima u Crnoj Gori i ima za cilj da ih učini vidljivijim za širu javnost. Kroz ovu emisiju za gledaoce su otvarana vrata

umjetničkih ateljea i približeni su načini stvaranja kako bi se podstaklo razumijevanje likovne umjetnosti običnom čovjeku.

Ovom emisijom, koja je od 18:00 časova u jednosatnom terminu emitovana svake srijede, težilo se da se na jednostavan i gledljiv način poveže publika sa likovnom umjetnošću. Ostvaren je namjera, jer je Arhiv TV Budva popunjen materijalom iz sopstvene produkcije koji je svjedok o umjetnosti na ovim prostorima i za buduće generacije.

“UPOZNAJ SVOJ GRAD”

Nova emisija namjenjena djeci i mladima u kojoj su okosnicu činili događaji i teme iz Budve u kojoj su mladi prenosili iskustva, podatke i kroz igru i priču svoje vršnjake upoznali sa znamenitostima. Mali voditelji posebno su pripremali emisiju “Mali Polis” u kojoj su izveštavali o temama o lokalnim događajima i aktivnosti mladih. Realizovana je svake subote i nedjelje u polučasovnom trajanju od 09:00 sati.

“SPORT TIME”

Emisija o sportu, razvoju sporta u Budvi, u kojoj smo pratili klubove i sportiste iz grada, njihove aktivnosti, takmičenja, realizovane sportske rezultate, emitovana je svakog ponedjeljka od 20:05 u trajanju od 50 minuta. Kroz ovu emisiju gledaoci su bili pravovremeno informisani o nastupajućim sportskim dešavanjima u Budvi, rezultatima, učešću budvanskih timova na takmičenjima, zastupljeni su bili razgovori sa sportskim radnicima koji su bili gosti u studiju, uz emitovanje brojnih priloga i reportaža.

LJETNI PROGRAM

U skladu sa zahtjevima turističke privrede, kao i potrebama afirmacije turizma, TV Budva je i u 2021. godini realizovala emisiju kolažnog tipa u kojoj su bili zastupljeni zabavno muzički sadržaji, gostovanja, prilozi i kratki promo sadržaji, kojima smo poslali poruku iz Budve o događajima, ponudi i zanimljivostima na Budvanskoj rivijeri. U radu na ovoj emisiji okupljena je ekipa stalno zaposlenih i mladih saradnika, gdje smo u razgovorima sa gostima iz svih društvenih sfera, kulture, sporta, zabave, politike, razgovarali o aktuelnim dešavanjima uz lični osvrt i odnos prema događajima. Emisija kolažnog tipa emitovana je sa terase hotela Mogren, nedjeljom od 17:00 sati tokom avgusta.

“IMAM NEŠTO DA TI KAŽEM”

Razgovori sa mladim, kreativnim ljudima koji o svojim interesovanjima, uspjesima i rezultatima imaju šta da kažu, bili su okosnica emisije koju realizujemo jedanput sedmično četvrtkom od 18:00h u trajanju od 50 minuta. Pored razgovora i upoznavanja sa mladim ljudima kroz ovu vrstu programa pružamo im podršku, a često su teme bile i razgovori o važnim društvenim temama, obrazovanju i kulturi, kao i sa budvanima koji studiraju ili nakon završenih studija žive u inostranstvu. Ova emisija je kulturno-društvenog i dokumentarnog karaktera i ima za cilj upoznavanje javnosti, prvenstveno Budve, a zatim i cijele Crne Gore sa ljudima koji imaju nešto zanimljivo da kažu o svom životu, kao i o svom umjetničkom stvaralaštvu. Ova emisija promoviše i afirmiše mlade stvaraocce i prave životne vrijednosti.

“ZAGRLJAJ”

Emisijom koja je namjenjena Osobama sa invaliditetom (OSI), a čiju realizaciju smo započeli u 2021. godini napravili smo iskorak u ostvarenju programskih obaveza, kroz jednosatnu emisiju uz razgovore sa OSI i stručnim licima, koja je na programu bila svakog drugog ponedjeljka od 18:00h u trajanju od 50 minuta. Emisija namjenjena osjetljivim kategorijama OSI u kojoj su zastupljene informacije u vezi sa novinama za oblast zakonske regulative i njene primjene, sa posebnim osvrtom na odnos društva, pojedinaca, organizacija i državnih institucija, a u svijetlu pripreme Nacrta državne Strategije integracije i zaštite OSI, novostima u vezi sa usvajanjem zakonskih akata i njihove primjene. Težište je na integraciji OSI u društvu, u oblasti zapošljavanja i uključivanja u sve sfere društvenog života.

ZAKLJUČAK

Kako je bilo i predviđeno Planom za 2021. godinu, obogaćenim programom i novim sadržajima TV Budva je, uz angažovanje svih zaposlenih, emisijama iz sopstvene produkcije napravila iskorak, pored standardnih programskih sadržaja, u afirmaciji društveno korisnih tema iz oblasti vladavine prava.

3.4 RADIO BUDVA

Tokom 2021. godine realizovani su programi po usvojenoj programskoj šemi što znači emitovanje 11,5-osatnog programa uživo iz studija Radio Budve, od 08.00-20.00h, uz muzički i ekonomsko-propagandni program iz režije od 20.00-08.00h.

Svakodnevno od 08.00-09.30 h emitovao se jednoiposatni „JUTARNJI PROGRAM“ (servisni info blok, uključenje iz AMSCG, raspored dežurstava u Domu zdravlja, izvještaji MUP-a, informacije iz Vodovoda, Komunalnog i drugih opštinskih preduzeća, pregled dnevne štampe, razna saopštenja i sl).

U okviru programskog sadržaja „NAŠIM GRADOM“ od 10.00-12.00h realizovane su brojne teme i aktuelnosti dana, gostovanja u studiju, reporterska uključenja sa terena, reportaže, prilozi iz obrazovanja, kulture, sporta ili medicine, izvještaji sa konferencija za novinare. Jednom mjesečno, termin od 11 h bio je posvećen jednoj od najvećih ranjivih grupa, osobama sa invaliditetom, njihovim potrebama i problemima sa kojima se susreću, aktivnostima koje sami preduzimaju, ali i zajedničko iniciranje rješavanje određenih problema kod nadležnih lokalnih institucija i ustanova. Jednom mjesečno je isti termin bio posvećen RAE populaciji, njihovom statusu, pravima i mogućnostima, predstavljanju programa podrške, ali i uspješnih pripadnika.

Centralna dnevno informativna emisija „BUDVANSKA HRONIKA“ emituje se u istom terminu skoro trideset godina, od 17.30 h. Riječ je o 30-ominutnoj emisiji koja sadrži priloge o najznačajnijim dešavanjima lokalnog karaktera svakog radnog dana. Ona objedinjuje političke, ekonomske, društvene, kulturne, sportske i servisne aktuelnosti, a u izuzetnim i vanrednim situacijama tokom emisije može se realizovati gostovanje ili telefonsko uključenje. Emisija sadrži od pet do sedam novinarskih priloga (u trajanju do 3 minuta), servisne informacije, saopštenja, reagovanja, obavještenja, vremensku prognozu i prognozu za južni Jadran.

„VIJESTI“ iz zemlje i svijeta emitovale su se svakodnevno u 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 17.00 i 19.00h, njihovo trajanje je tri do četiri minuta, dok su kratke vijesti iz sporta, „SPORT FLEŠ“, emitovane u 13.10 i 15.30 h.

Termin, tačno u podne, bio je rezervisan za emitovanje autorskih emisija iz različitih oblasti. Tokom 2021. godine, jednom sedmično, emitovane su autorske emisije: "Sve boje kulture", "Otvoreno o NVO...", "Radio ordinacija", "Vox iuventutis", "Dribling", "Zujalica" i "Teen top five".

Ponedjeljkom je emitovana polusatna emisija "SVE BOJE KULTURE" koja se bavila aktuelnim kulturnim dešavanjima u Budvi ali i okruženju, bilo da su u pitanju izložbe, koncerti, književne večeri, novi pozorišni projekti ili predstave Grada teatra. Emisije su gotovo uvijek imale gosta uživo ili snimljeni intervjua sa poznatim rediteljima, glumcima, književnicima, slikarima, dirigentima, muzičarima i svima koji se na bilo koji način bave kulturom i kulturnom baštinom, posebno našeg kraja.

"OTVORENO O NVO..." je polusatna emisija emitovana utorkom i bavila se aktivnostima više od 50 registrovanih NVO u Budvi. Cilj emisije je bio da se prezentuju projekti nevladinog sektora koje podržava Opština Budva, ali i sve aktivnosti koje upućuju na problem u društvenoj zajednici. Takođe je bio zastupljen i građanski aktivizam u Budvi i okolini, što kroz saopštenja, akcije, mnogobrojne projekte i praćenje njihove realizacije.

Polusatna edukativna emisija iz medicine "RADIO ORDINACIJA" je emitovana srijedom i njeni gosti su bili ljekari iz Budve, Crne Gore i regiona, specijalisti određenih grana medicine koji su na jednostavan način govorili o mnogobrojnim zdravstvenim problemima, preventivi, uzrocima, simptomima, dijagnostici, liječenju i zdravim stilovima života.

Četvrtak u podne bio je rezervisan za mlade i sve njihove aktivnosti posebno u okviru Omladinskog kluba Budva sa čijim predstavnicima je ostvarena veoma dobra saradnja. U emisiji "VOX IUVENTUTIS" bile su zastupljene i sve značajnije aktivnosti svih obrazovnih ustanova iz Budve i Petrovca, ali i nevladinog sektora kojima su mladi interesna sfera, kao i volonterima Crvenog krsta Budva.

"DRIBLING", tridesetominutna emisija iz sporta petkom se bavila rezultatima i analizama, kao i najavama sportskih takmičenja, prvenstava, kupova, turnira sa domaće i međunarodne scene.

Edukativno muzička emisija za najmlađe "ZUJALICA" emitovana je subotom tačno u podne i bavila se svim aktuelnim temama prilagođenim najmlađim slušaocima uz adekvatnu muziku prilagođenu njihovom uzrastu. Posebna pažnja se posvećivala svim značajnijim praznicima i tradicijama vezanim za njih.

Nedjelja u podne bila je rezervisana za tinejdžere i muziku koju slušaju kroz top listu pet najaktuelnijih remiksa u okviru emisije "TEEN TOP FIVE".

Radnim danima od 14.15 h, tokom četrdeset minuta, slušaoci su imali priliku da saznaju o svim aktuelnosti iz grada koja nijesu emitovana u prijedpodnevnom programu, ali da poslušaju priloge sa relevantnim sagovornicima na aktuelne teme u okviru "POPODNEVNOG ĆIRA".

Tokom ljeta, termin od 10 do 12 h bio je rezervisan za "LJETO UZ RADIO", emisiju posvećenu turističkim aktuelnostima, odnosno najaktuelnijim temama u vezi sa boravkom gostiju u Budvi, privatnom i hotelskom smještaju, kampovima, kupalištima, kvalitetu morske vode, izletničkom, ruralnom turizmu, pješačkim stazama i ostalim segmentima turističke ponude, aktivnostima TOB, Morskog dobra i slično.

"HRONIKA GRAD TETRA" emitovana je svakodnevno tokom ljeta tačno u podne, a bavila se dešavanjima u okviru festivala.

Kao i svih prethodnih godina, Radio Budva je prenosila sve sjednice SO Budva, a one koje su zakazivane a nijesu održane pokrivene su novinarskim prilogom iz ugla svih aktera. Prilozi su emitovani nakon završetka sjednice u okviru Budvanske hronike ili tokom programa narednog dana.

Tokom 2021. godine zakazano je šest skupštinskih zasijedanja, od kojih su održane ili samo započete šest koje je Radio Budva prenosila u svom programu i to: 11. marta i 11. maja – 7.sjednica SO Budva (u ukupnom trajanju od 10h 38'); 02, 05, 12. i 19. jula – osma (u trajanju od 9 h 10'), 31. maja- deveta (1 h 30'); 13. septembra-10. sjednica (2 h 10'); 23. novembra-11. sjednica (5' 35"), 31. decembra-12. sjednica SO Budva (3' 30"), kao i svečanu sjednicu održanu 22. novembra , uz napomenu da su 10, 11. i 12. sjednica prekinute i nikada nijesu završene.

U cilju što kvalitetnijeg informisanja, a u skladu sa otežavajućom epidemiološkom situacijom, tokom 2021. godine u studiju Radio Budve gostovali su predstavnici lokalne samouprave, sekretari sekretarijata, direktori i stručnjaci preduzeća i ustanova, poslenici turističkih i privrednih subjekata, sportisti, talentovani učenici, glumci, reditelji, slikari, književnici i svi oni koji su svojim radom, angažovanjem i djelovanjem doprinijeli društvenoj zajednici kao i svi drugi, za čije gostovanje bude postojao aktuelan i opravdan povod.

Takođe su obilježeni svi značajni datumi, emitovani prilozi sa press konferencija, skupova, seminara, kongresa i manifestacija, realizovana brojna telefonska uključanja sa terena, tematski obrađivane aktuelne teme.

Kada je preuzimanje programa u pitanju, svakodnevno su se reemitovale Vijesti Radija Slobodna Evropa od 13.30 do 14.00 h.

I pored globalnog problema, pandemije COVID-19, čitave 2021. godine program je realizovala ekipa od četiri novinarke, novinarke saradnice i voditeljke.

3.5 PORTAL RTVBUDVA.ME


Portal "Radio Televizija Budva" je i tokom prošle godine odigrao važnu ulogu u informisanju građana. Sa skoro **4 milona pregledanih stranica** u 2021. godini jedan je od glavnih informativnih platformi, ne samo u lokalnim okvirima.

Potvrdu čitanosti sajt ima u zabilježenim posjetama korisnika internet usluga tokom 2021. godine. Preko društvenih mreža ostvarena je fantastična konekciju sa našim čitaocima, kako u zemlji tako i u regionu, ali i širom svijeta.

U protekloj godini portal Radio Televizije Budva imao je oko 2 milona posjeta, tačnije **1.964.483** od strane **738,522** različitih korisnika, što je skoro na istom nivou kao tokom rekordne 2020. godine.

Ukupno je pregledano **3** milona članaka na sajtu. U odnosu na 2020. godinu, sajt je tokom prošle zabilježio za **2.14 %** bolju posjećenost ali za **1.62%** manje otvorenih članaka, što je i više nego očekivano zbog pandemije i zatvaranja tokom protekle godine.

Grafik 1: Posjete u 2021. godini



Najviše posjeta tokom prošle godine zabilježeno je iz Crne Gore , Srbije, SAD, BiH i Hrvatske.

Dnevno - informativna produkcija iznosi između dvadeset i četrdeset informacija iz svih oblasti života grada i regiona, sa akcentom na lokalne vijesti, al i promociju Budve kroz video-priče i fotografije našeg grada. Vijesti se ujedno plasiraju na društvenim platformama, fejsbuk i instagram.

Od trenutka uvođenja druge smjene i rada vikendom, od 2019. godine, portal radi neprekidno. Informacije se postavljaju 7 dana tokom 24 sata, sve u zavisnosti od događaja na terenu. Trudimo se da u skladu sa mogućnostima informišemo čitoce i o temama iz oblasti muzike, filma, mode i zanimljivostima iz svijeta.

Zahvaljujući društvenim mrežama (Facebook, YouTube, Twitter i Instagram) preko kojih se postavljaju svi članci, emisije ali i zanimljivosti sa snimanja, uspostavlja se lični odnos sa pratiocima. Potvrda dobrog rada stiže u vidu komentara i poruka na ovim mrežama. Ovaj pokazatelj je obavezujući, jer administratori RTB portala, u skladu sa fizičkim mogućnostima, ina ovaj način ostvaruju bolju konekcijom sa čitaocima i njihovim zahtjevima.

Broj korsnika na društvenim mrežama je značajno porastao, pa je portal dostigao blizu 30.000 pratilaca na Facebooku i skoro 8 hiljada na Instagramu, što je značajan porast u odnosu na prethodnu godinu, ali i izuzetan uspjeh za lokalni portal.

4. STRUKTURA ZAPOSLENIH

Prosječan broj zaposlenih u Društvu u 2021. godini iznosi 55, i na kraju poslovne godine 56. Po Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme, na dan 31.12.2020.godine angažovano je 48, a na određeno vrijeme 8 poslenika.

Tabela 3.1: Prosječan broj zaposlenih u 2021.

Segment Društva		2020.
Radio – proizvodnja i emitovanje	16	10
Televizija – proizvodnja i emitovanje	14	9
Tehnička služba	15	27
Marketing i prodaja	4	4
Opšte i administrativne službe	7	5
Ukupno:	56	55

Tabela 3.2: Stepen obrazovanja zaposlenih

Stepen obrazovanja		2020.
I stepen obrazovanja	2	2
II stepen obrazovanja	-	-
III stepen obrazovanja	5	5
IV stepen obrazovanja	18	18
IV-2 stepen obrazovanja	4	4
VI stepen obrazovanja	6	6
VII stepen obrazovanja	18	17
VII-2 stepen obrazovanja	3	3
Ukupno:	56	55

5. PRODAJA I MARKETING

Protekla poslovna godina protekla je u izuzetno nepovoljnim uslovima za marketinško poslovanje. Problemi u poslovanju vezani su za opšte uslove privređivanja a posebno za turističku privredu kao dominantan oblik poslovanja u našoj sredini, koja je između ostalog sezonskog karaktera. Prihodi ostvareni prodajom sopstvenih usluga u 2021. godini iznose 84.371,31€ (neto realizacija) što iznosi 79 % planiranog.

Grafikon 1: Odnos planiranih i realizovanih prihoda u 2021.godini




Izvor: Autor

Prihodi u 2021. godini belježe tendenciju pada izazvano epidemijom Covid -19 i ekonomskom krizom. U septembru mjesecu uspjeli smo da ostvarimo planirani prihod dok je u decembru ostvareni prihod bio iznad planiranog. Usled zadržanog trenda pada prihoda , iskazan je neto gubitak za poslovnu 2021.godinu.

Rad Sektora marketinga bio je usmjeren na obezbjeđivanju svih potrebnih uslova za nesmetano funkcionisanje sektora, koordinaciju poslovanja organizacionih jedinica u cilju efikasnijeg poslovanja, rad na unapređenje i kontrolu sprovođenja poslovnih procesa unutar Sektora marketinga. Sektor marketinga i prodaje je u 2021.godini nastavilo sa aktivnostima:

- dalje usmjeravanje pažnje i kontaktiranje svih značajnijih marketinških agencija i potencijalnih partnera
- o planiranju i realizaciji marketinških aktivnosti sa ciljem povećanja prihoda i podizanje ugleda RTB kroz jačanje korporativnog imidža
- o realizovanju medijskih sponzorstava manifestacija iz oblasti kulture, sporta...
- sačinjavanje ponuda i posebnih kalkulacija za prodaju programa iz produkcije RTB
- usklađivanje naših proizvoda/usluga sa potrebama oglašivača
- praćenje realizacije ugovora iz domena prodaje, kupovine i razmjene programa.

Grafikon 3: Struktura ukupnih prihoda ostvarenih u 2021.godini



Izvor: Autor

U strukturi ukupnih prihoda, reklamne poruke emitovane na Radio Budvi iznosile su cca 9.000 ,00€, na Televiziji Budva ostvaren je prihod od cca 15.000,00€, prihodi od paketskih usluga RTB cca 42.000,00€, prihodi od zakupa cca 16.500,00€.

Služba marketinga poseban akcenat stavila je na promociju i jačanje imidža RTB sa zadatkom da doprinese kvalitetnijoj programskoj ponudi Radija i Televizije Budva kao i Portala RTB, stvaranju pozitivnog imidža kuće i unapređenju interaktivnosti između naše kuće i korisnika usluga. U tom smislu ističemo projekte „Izbor za najljepši novogodišnji izlog“ i „Izbor za najljepše dvorište“. Vođeni konceptom društveno odgovornog poslovanja – ovaj koncept podrazumjeva odgovornost prema privrednim subjektima, lokalnoj zajednici od kojih se dobija profit i postavljanje prema njima na socijalno odgovoran i etičan način organizovali smo navedene projekte:

1. „Izbor za najljepši novogodišnji izlog“- Cilj akcije je podsticanje preduzetništva, animiranje vlasnika radnji i poslovnih prostora da ukrašavanjem izloga svojih lokala daju doprinos prazničnoj atmosferi u gradu . Važna je i zbog očuvanja imidža grada jer je Budva metropola po svim karakteristikama, kako turističkim tako i kulturnim. Dugujemo zahvalnost preduzeću Mediteran reklame , Turističkoj organizaciji opštine Budve za pruženu podršku u realizaciji ovog projekta.
2. „Izbor za najljepše dvorište“- RTB je i ove godine realizovala projekat »Izbor za najljepše dvorište«. Bitno je napomenuti da realizacijom ove aktivnosti RTB daje doprinos dodatnom jačanju Budve metropole turizma, opštine ekološke svijesi, čistoće i uređenje ambijenta ekskluzivne turističke destinacije. Radio Televizija Budva iskazuje iskrenu zahvalnost na doprinosu u projektu "Izbor za najljepše dvorište" Turističkoj organizaciji opštine Budva i „Komunalno“d.o.o..

Izvještaj o radu Službe marketinga bio bi nepotpun ukoliko ne bi bili prikazani i mnogobrojni poslovi koje je ova služba obavljala u cilju nesmetanog realizovanja radio i televizijskog programa. Tu u prvom redu mislimo na obezbjeđivanje smještaja, večera za poslovne partnere, 8. Martovsko druženje, novogodišnje druženje, obezbjeđivanje tehničke opreme, scenografije...

Plan prihoda i aktivnosti Sektora marketinga u 2022.godini

Marketinško tržište bilježi pad i manju zainteresovanost oglašivača. Uz nepovoljnu situaciju na marketinškom tržištu, a u skladu sa opštim ekonomskim stanjem i kretanjem

makroekonomskih pokazatelja, daljim razvojem situacije i uslova poslovanja izazvanih pandemijom COVID -19 virusa, dodatno će negativno uticati na visinu prihoda od marketinga.

Kada su u pitanju planovi za narednu godinu, u okviru Sektora marketinga, komercijalni prihodi projektovani su u iznosu od 117.000€. U komercijalne prihode ulaze prihodi od oglašavanja, sponzorstva, reemitovanja programa, tehničkih i produkcijskih usluga i drugi komercijalni prihodi koje RTB ostvaruje na tržištu.

Sektor marketinga i prodaje će u 2022.godini nastaviti sa sledećim aktivnostima:

- Usmeravanje pažnje na tržišne lidere i kontaktiranje svih značajnih marketinških agencija i potencijalnih partnera
- Kontaktiranje emitera na teritoriji Crne Gore, u regionu i okruženju, a u cilju plasiranja i razmjene programa i kablovskih distributera radi distribucije programa RTB
- Ispitivanje tržišta u pogledu programske ponude i plasiranja programa RTB
- Realizovanje medijskih sponzorstava emisija kao i otkupa prava emitovanja za koje postoji iskazan interes.
- Praćenje realizacije ugovora iz domena prodaje i kupovine
- Povećanje naplate potraživanja od marketinških aktivnosti
- Nabavka filmskog, serijskog, dokumentarnog i animiranog programa koji će poboljšati kvalitet i podići atraktivnost programa RTB
- Kreiranje marketinških ponuda vezanih za ciljno usmjerene emisije
- RTB će u skladu s programskim standardima i principama uređivačke politike, proizvoditi i emitovati komercijalni program, u svrhu ostvarivanja komercijalnog prihoda
- Organizacija društveno odgovornih projekata
- Osnovni zadatak Marketing službe je da putem konstantnog poboljšanja rada sa oglašivačima i inovacijama pridobijemo nove, zadrži lojalne i povratimo oglašivače koji su nas napustili
- Sprovođenje posebnih aktivnosti u glavnoj turističkoj sezoni kada se očekuju veći prihodi i obim posla
- Na osnovu iskustva posebnu pažnju posvetićemo paket programima u kojima će biti obuhvaćene marketinške usluge RTB
- Unapređenje komercijalizacije web sajta firme

Radio Televizija Budva će u narednom periodu kreirati strategiju upravljanja imidžom RTB radi pridobijanja novih gledalaca, slušalaca i korisnika multimedijalnih sadržaja, s posebnim akcentom na pozicioniranje RTB kao medijskog brenda od povjerenja, korišćenjem opštim i specijalizovanim najavama programskog sadržaja radija, televizije i portala. RTB će osmisliti i realizovati marketinške kampanje, i korporativne i dobrotvorne akcije, radi promocije RTB.

Realnost ostvarenja plana biće podložno promjenama u zavisnosti od daljeg razvoja okolnosti i kretanja, kako onih izazvanih epidemijom tako i onih nastalih zbog ekonomske krize, kao i sve veća trenutna ali i potencijalna konkurencija na tržištu.

6. ULAGANJA U TEHNIKU

Tehnički sektor Radio televizije Budva je u 2021. svoje aktivnosti bazirao na održavanju i servisiranju postojeće produkcijeke opreme.

U 2021. godini nismo imali značajna ulaganja u tehničku opremu osim nabavke desktop računara za redakciju televizije (3 kom.) i štampače za redakciju radija i televizije.

Tokom godine je servisirana postojeća produkcijska audio i video oprema: kamere, mikrofoni, procesorska oprema, kao i računarska oprema uz zamjenu nedostajućih računarskih komponemti.

7. PRIHODI

Tabela: Rekapitulacija prihoda

Vrsta prihoda	Iznos	Učešće u ukupnim prihodima	Prethodna godina	Index 2021/2020.
Prihodi iz Budžeta Opštine za 2021. (prilivi na žiro-račun)	895.000	84,61	732.003	122
Budžetski prihod za reprogram poreskog duga – pl. anuiteta Poreskoj upravi za 2021.	0	0,00	63.709	0
Ostali poslovni prihodi	16.510	1,56	17.416	95
Državna davanja MRS 20 - Amortizovani dio donacije iz kapit.budžeta za 2018. (99.928 EUR)	19.986	1,89	19.986	100
Državna davanja MRS 20 - Amortizovani dio donacije iz kapit.budžeta za 2019. (99.957 EUR)	19.991	1,89	19.991	100
Prihodi od prodaje sopstvenih usluga	67.862	6,42	72.636	93
Ostali prihodi	38.476	3,64	12.181	316
U k u p n o:	1.057.825	100	937.922	113

Obaveza po Planu reprograma poreskog duga Opštine Budva, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština Budva, ustanovljenom na dan 31.12.2014. je, na osnovu evidencije Uprave prihoda i carine, u cjelosti izmirena.

Analiza prihoda ostvarenih prodajom sopstvenih usluga opisana je u dijelu Izvještaja o radu službe marketinga i prodaje Radio Televizije Budva.

U skladu sa obavezama proisteklim iz člana 76č, Zakona o elektronskim medijima (Sl. List Crne Gore 92/2017), Društvo ima uspostavljenu knjigovodstvenu evidenciju iz koje se nedvosmisleno i precizno može utvrditi kako su trošena budžetska sredstva. Po principu »poslovnih jedinica« odvojeni su troškovi vršenja javnih usluga od obavljanja komercijalnih audio ili audiovizuelnih usluga. Pri utvrđivanju metodologije za raspored ovih troškova rukovodili smo se bilansima Društva u periodu 2014. do 2017. godine. Izuzetno, zbog značajnog pada komercijalnih prihoda uzrokovanih stanjem u turističkoj privredi, Društvo je, uz načelnu saglasnost organa upravljanja, za 2021. godinu bilo prinuđeno da izvrši umanjeње stope učešća komercijalnih troškova u ukupnim troškovima. S obzirom na činjenicu da su prihodi ostvareni prodajom sopstvenih audio i audio-vizuelnih usluga za 50% manji nego 2019. godine - godine koja se uzima za

objektivan reper, te s obzirom na to da je odnos budžetskih i komercijalnih prihoda značajno promjenjen, na predlog računovodstvene službe po istom odnosu (50%) izvršene su i korekcije procjenata za raspored zajedničkih troškova.

Direktni troškove službe marketinga (troškovi rada zaposlenih u marketingu, troškovi reprezentacije, troškovi reklame i propagande, troškovi agencije za zaštitu autorskih prava i slično) u cjelosti se knjiže na teret Društva i pokrivaju iz sopstvenih prihoda. Za raspored ostalih rashoda primjenjeni su različiti principi, zavisno od vrste troška. Troškovi električne energije, vode, interneta i ostalih komunalnih dažbina podijeljeni su u skladu sa učešćem površine prostora komercijalnih službi u ukupno korišćenoj kvadraturi. Troškovi rada, osim zarada zaposlenih u službi marketinga, ranije su knjiženi u visini od 5% na teret komercijalnih usluga (za 2021. godinu ova stopa iznosi 2,5%), a ostali zajednički troškovi u iznosu od 15%, odnosno 7,5 % za izvještajnu godinu.

U nastavku, prikazan je raspored prihoda i rashoda u Bilansu uspjeha izvještajne godine.

**ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU PO
ODVOJENOM RAČUNOVODSTVU KOMERCIJALNIH I JAVNIH
USLUGA RTV BUDVA u periodu I – XII 2021.**

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos		
			TEKUĆA GODINA	JAVNE USLUGE	KOMERCIJALNE USLUGE
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201	67.862	0	67.862
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202	0	0	0
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203	0	0	0
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204	989.963	895.000	94.963
64 i 65	Prihodi iz budžeta za tekuću godinu	205	895.000	895.000	0

64 i 65	Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205	61.887	0	61.887
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206	33.076	0	33.076
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207	0	0	0
	5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)	208	202.282	144.640	57.642
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209	38.549	36.465	2.084
53, 54 (dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210	118.938	63.553	55.385
510	c) Amortizacija	210 a	44.796	44.622	173
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211	722.001	668.974	53.027
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212	472.079	438.238	33.842
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213	249.922	230.737	19.185
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214	55.648	51.587	4.061
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215	116.367	107.376	8.991
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216	77.907	71.774	6.133
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217	0	0	0
580, 581, 582, 589 (dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218	0	0	0
584, 589 (dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtno imovine (osim finansijske)	219	0	0	0
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220	2.205	-	2.205
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204- 208-211-217-220)	221	131.337	81.386	49.951
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222	0	0	0
660 (dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223	0	0	0

661 (dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224	0	0	0
669 (dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225	0	0	0
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226	0	0	0
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227	0	0	0
661 (dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228	0	0	0
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio)	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229	0	0	0
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230	0	0	0
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231	0	0	0
661 (dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232	0	0	0
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio)	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233	0	0	0
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)	234	0	0	0
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235	0	0	0
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio	236	0	0	0

	obrtne imovine				
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237	0	0	0
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238	0	0	0
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239	0	0	0
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240	0	0	0
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234–237)	241	0	0	0
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242	131.337	81.386	49.951
690 – 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243	0	0	0
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244	131.337	81.386	49.951
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245	12.019	7.447	4.572
721	1. Tekući porez na dobit	246	13.455	8.337	5.118
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247	(1.436)	(890)	(546)
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248	119.318	73.939	45.379
	VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (250 do 257)	249	0	0	0
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250	0	0	0
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251	0	0	0

332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252	0	0	0
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknadaaktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253	0	0	0
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254	0	0	0
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255	0	0	0
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256	0	0	0
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257	0	0	0
	VII. ODLOŽENI PORESKI RASHODI ILI PRIHODI PERIODA U VEZI SA DRUGIM STAVKAMA REZULTATA /POVEZANIM SA KAPITALOM/	258	0	0	0
	VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249-258)	259	0	0	0
	IX. NETO SVEOBUH VATNI REZULTAT (248-259)	260	119.318	73.939	45.379
	X. ZARADA PO AKCIJI	261	0	0	0
	1. Osnovna zarada po akciji	262	0	0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263	0	0	0
	XI. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	264	0	0	0
	XII. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA KOJI NE OBEZBEĐUJU KONTROLU	265	0	0	0

8. RASHODI

Tabela: Rekapitulacija rashoda

Vrsta troškovne grupe	Iznos	Učešće u ukupnim troškovima	Prethodna godina	Index
Troškovi materijala i energije	38.549	4,16	28.398	136
Troškovi rada, naknada i ostali lični rashodi	722.001	77,93	691.540	104
Troškovi usluga	84.483	9,12	73.255	115
Troškovi amortizacije	44.796	4,83	45.995	97
Ostali poslovni rashodi	34.455	3,72	29.731	116
Finansijski rashodi – troškovi kamata	0	0	248	-
Ostali rashodi	2.205	0,24	3.239	68
Σ	926.488	100	872.406	106

8.1 TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE

Troškovi materijala i energije sa 4,16 % učestvuju u ukupnim troškovima Društva (u 2020. ovaj procenat je iznosio 3,25, a u 2019. 3,88).

Konto	Naziv	Iznos 2021.	Učešće u ukupnim troškovima	Prethodna godina	Index 2021/2020.
511000	KOMUNALNE USLUGE-VODA	823	0,09	956	86
511010	KOMUNALNE USLUGE-SMEĆE,...	1.111	0,12	833	133
512001	TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA	836	0,09	607	138
512002	TROŠKOVI OSTALOG POTR. MATERIJALA	3.016	0,33	2.666	113
512003	TROŠKOVI MATERIJALA ZA ODRŽ.O.S.	4.253	0,46	2.866	148
512101	TROŠKOVI TONERA I RIBON TRAKA	426	0,05	301	142
512102	TROŠKOVI MEMORIJSKIH KARTICA	798	0,09	475	168
512501	TROŠKOVI INV. KOJI SE U CJ.OTPISUJU	5.239	0,57	1.880	279
513001	TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE	18.767	2,03	15.654	120
513101	TROŠKOVI GORIVA I MAZIVA	3.280	0,35	2.160	152
		38.549	4,16	28.398	136

Troškovi komunalnih usluga i električne energije odnose se na dvije poslovne lokacije na kojima se odvija proces rada - proizvodnja i emitovanje TV programa u zgradi koja se nalazi u Starom gradu, i prostor za proizvodnju i emitovanje radio programa u kome su smještene i stručne službe RTB, na adresi 13. jul b.b.

Najveći dio troškova kancelarijskog materijala predstavljaju toneri za laserske printere i blanko papir za štampanje. U ostali potrošni materijal spadaju sredstva za čišćenje, papirnata konfekcija, baterije i slično.

Pod stavkom troškova materijala za održavanje osnovnih sredstava ubrajaju se svi kablovi, rezervni djelovi i ostali materijal manje vrijednosti za opravku opreme za vršenje djelatnosti, kao i materijal na tekućem održavanju vozila. Troškovi inventara koji se u cjelosti otpisuje na teret rashoda predstavljaju nosači zvuka i slike, scenski materijal i rekviziti, u 2021. godini uvećani su za skoro tri puta, i za jedan procjentni poen povećali učešće troškova materijala u ukupnim troškovima. Nabavljena su tri televizora, dva laserska štampača, stolovi za studio – oprema čija je pojedinačna vrijednost manja od poreski priznatog rashoda za amortizaciju (300 EUR), nabavljeno je više komada sunđera sa logom RTV Budva za mikrofone, zatim panoi i dekoracija za studio, zvučnici, usisivač i tako dalje...

8.2 TROŠKOVI RADA

Troškove rada čine neto zarade sa obaveznim porezima i doprinosima, naknade po osnovu posebnih ugovora (za povremene i privremene poslove) saradnika u programu, marketingu, računovodstvu i slično. Tokom 2021. godine nije bilo povećanja zarada zaposlenih, a porast troškova (1 do 2%) u vezi je sa većim brojem ostvarenih sati rada sa uvećanim koeficijentom (rad na praznik i noćni rad), kao i po osnovu dodatka za minuli rad zaposlenih. Na kraju poslovne 2021. godine Društvo ima 55 zaposlenih (prosječno 55). Obračun poreza i doprinosa izvršen je u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Prosječna neto zarada u 2021. godini iznosi 553,00 EUR (u 2020. taj iznos je bio 547,09 EUR; a u 2019. 544,40 EUR).

U okviru ove grupe troškova knjiže se i troškovi naknada za članstvo u organima upravljanja Radio Televizije Budva. Savjet RTB-a broji pet članova koje je, uz procedure definisane Zakonom, imenovala opštinska Skupština. U skladu sa Odlukom koju je Skupština Opštine Budva donijela 4. septembra 2012. godine (0101-601/1), i u

neizmjenjenim parametrima važi i danas, Predsjednik Savjeta prima mjesečnu naknadu u neto iznosu od 250 EUR, a članovi po 200 EUR.

Konto	Naziv	Iznos 2020.	Učešće u ukupnim trošk.	Prethodna godina	Index 2021/2020
520000	NETO ZARADE TEKUĆE GODINE	365.533	39,45	358.888	102
520100	TROŠKOVI POREZA NA PRIMANJA ZAPOSLENIH	49.719	5,37	49.113	101
520200	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ BRUTO ZARADA	130.937	14,13	128.557	102
521001	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA PIO	30.006	3,24	29.461	102
521002	TROŠKOVI DOPR. ZA ZDRAVSTVENO OSIG.	12.922	1,39	12.873	100
521003	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA NEZAPOSLENE	2.728	0,29	2.678	102
521101	TROŠKOVI DOPRINOSA FONDU RADA	1.091	0,12	1.071	102
521102	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA INVALIDNA LICA	5.638	0,61	5.561	101
521103	TROŠKOVI DOPRINOSA ORG. SINDIKATA	921	0,10	854	108
521104	PRIREZ POREZU NA DOHODAK	4.913	0,53	4.911	100
52200_	TROŠKOVI UGOVORENIH NAKNADA (PROGRAM, MARKETING, RAČUNOVODSTVO, ODRŽ. TEHNIKE....)	71.030	7,67	58.190	122
526002	NAKNADE ČLANOVIMA SAVJETA	13.906	1,50	18.033	77
529301	OSTALE NAKNADE ZAPOSLENIMA	22.547	2,43	19.029	118
529400	TROŠKOVI DNEVNICA NA SLUŽBENOM PUTU	1.754	0,19	773	227
529401	TROŠKOVI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	1.873	0,20	852	220
529500	TROŠKOVI OTPREMNINA ZA PENZIJU	3.077	0,33	0	-
529501	TR.OTPR. ZA SPOR. RASKID RADNOG ODN.	0	0,00	0	-
529503	TROŠKOVI JUBILARNIH NAGRADA ZAPOS.	3.406	0,37	696	489
		722.001	77,93	691.540	104

Naknada troškova dolaska na rad i sa rada zaposlenima se ne isplaćuje počev od 2017. godine, a od ostalih novčanih davanja, isplaćeno po 300 EUR solidarne pomoći, i to po 200 EUR u novcu i po 100 EUR u bonovima „Mega marketa“.

U skladu sa obavezama preuzetim Pojedinačnim kolektivnim ugovorom, tokom godine je desetoro radnika primilo jubilarne nagrade koje, skupa sa obaveznim porezom i prirezom, iznose 3.406 EUR.

8.3 TROŠKOVI USLUGA

Troškovi usluga, pored troškova rada, predstavljaju najznačajniju rashodnu stavku u Društvu. U najvećoj mjeri, korišćenje ovih usluga direktno je u službi proizvodnje sopstvenog ili reemitovanja drugih programa, a iz naziva konta uglavnom se jasno vidi i namjena troška.

Troškovi parkinga su, iako u malom nominalnom iznosu, izdvojeni zbog činjenice da se radi o povezanom pravnom licu.

Konto	Naziv	Iznos 2021.	Učešće u ukupnim troškovima	Prethodna godina	Index 2021/2020.
531200	TROŠKOVI MOBILNE TELEFONIJE	4.484	0,48	4.580	98
531250	TROŠKOVI FIKSNE TELEFONIJE	2.238	0,24	2.327	96
531260	TROŠKOVI EKSPEDICIJE POŠTE	292	0,03	166	176
532100	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OPREME	4.354	0,47	6.568	66
535100	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	3.430	0,37	2.494	138
539900	TROŠKOVI AGENCIJSKIH VIJESTI	3.600	0,39	3.600	100
539910	USLUGE NA PROIZVODNJI PROGRAMA	15.858	1,71	13.062	121
539912	NABAVKA FILMSKOG I SERIJSKOG PROGRAMA	26.808	2,89	21.908	122
550300	TROŠKOVI USLUGA INTERNETA	4.998	0,54	4.623	108
550310	TROŠKOVI PRETPL. ZA KABLOVSKU TELEVIZ.	445	0,05	426	104
550400	TROŠKOVI USLUGA REVIZIJE	1.500	0,16	1.500	100
550420	KONSALTING ZA ZAŠTITU NA RADU	840	0,09	900	93
550500	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	1.119	0,12	275	407
550500	ADVOKATSKE USLUGE	70	0,01	0	-
550600	TROŠKOVI REGISTRACIJE SLUŽBENIH VOZILA	693	0,07	512	135
550702	TROŠKOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA	800	0,09	800	100
550900	TROŠKOVI ODRŽAVANJA SOFTVERA	499	0,05	200	250
550930	USLUGE DRUGIH PRAVNIH LICA	2.070	0,22	371	558
550931	USLUGE FIZIČKIH LICA	2.731	0,29	3.483	78
550932	USLUGE FRIZERA ZA VODITELJE	26	0,00	62	42
550933	USLUGE TAXI PREVOZA	47	0,01	39	121
550934	TROŠKOVI PARKINGA	45	0,00	0	-
551000	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI	7.536	0,81	5.359	141
		84.483	9,12	73.255	115

Računi za upotrebu mobilnih telefona priznaju se do utvrđenog limita. Iznosi veći od priznatih odbijaju se od zarada zaposlenih. Usluge na proizvodnji programa obuhvataju troškove agencijskih vijesti, kupovinu prava na emitovanje snimljenog materijala, kao i

ostale prateće troškove proizvodnje programa. Kao usluge fizičkih lica evidentiraju se izvršeni zanatski radovi.

Reprezentacija (poreski nepriznat trošak) predstavlja trošak nabavke kafe, čajeva, vode i sirupa prirodnih sokova za bife u poslovnim zgradama radija i televizije.

8.4 TROŠKOVI AMORTIZACIJE

Troškovima amortizacije obuhvaćena je ispravka vrijednosti stalne imovine iz bilansa stanja Radio Budve. Nabavna vrijednost ove imovine, na dan 31. XII 2021. iznosi 200.256 EUR, a ukupna ispravka vrijednosti 184.783 EUR. Društvo koristi i stalnu imovinu koja je vlasništvo drugog pravnog prethodnika – Televizije Budva i fizički je popisuje u okviru redovnih godišnjih popisa.

Polovinom 2018. godine realizovana je prva donacija iz kapitalnog budžeta Opštine Budva u iznosu od 99.928 EUR, za koju je knjiženje izvršeno u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 20 - Računovodstvo državnih davanja i obelodanjivanje državne pomoći. Na kraju poslovne godine, za ovu imovinu, ukupna ispravka vrijednosti iznosi 26.647 EUR, odnosno 26,67,33% nabavne vrijednosti. U novembru 2019. godine, takođe iz kapitalnog budžeta osnivača, primljena je donacija u opremi čija vrijednosti iznosi 99.957 EUR. Cjelokupna oprema evidentirana je u klasi stalne imovine bilansa stanja, a ukupna amortizovana vrijednost ove opreme obračunata je i proknjižena u iznosu od 41.649 EUR što čini ukupno 41,67% nabavne vrijednosti. Za pripadajući iznos obračunate amortizacije evidentiran je prihod od dotacija osnivača.

Konto	Naziv	Iznos 2021.	Učešće u ukupnim troškovima	Prethodna godina	Index 2021/2020.
540010	TROŠKOVI AMORTIZACIJE OSN. SREDSTAVA	4.819	0,52	6.018	80
540011	AMORTIZACIJA SREDSTAVA IZ DRŽAVNE POMOĆI	39.977	4,31	39.977	100
		44.796	4,83	45.995	97

Iz tabele koja slijedi može se videti sadašnja vrijednost opreme koja se vodi u poslovnim knjigama Radio Televizije Budva:

Konto	Opis	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost 31. XII 2021.
-------	------	--------------------	----------------------	-----------------------------------

023000	OPREMA ZA VRŠENJE DJELATNOSTI – nabavljena do 31.12.2020.	80.593,62	79.576,67	1.016,95
023000	OPREMA ZA VRŠENJE DJELATNOSTI – nabavljena u 2021. godini	0,00	0,00	0,00
023000	OPREMA ZA VRŠENJE DJELATNOSTI – isknjižavanje otpisanih osn.sredstava	-10.701,17	-10.701,17	0,00
023100	RAČUNARSKA I DRUGA KANCELARIJSKA OPREMA – nabavljena do 31.12.2020.	70.658,28	66.387,97	4.270,31
023100	RAČUNARSKA I DRUGA KANCELARIJSKA OPREMA – nabavljena u 2021.	1.331,94	16,65	1.315,29
023100	RAČUNARSKA I DRUGA KANCELARIJSKA OPREMA – isknjižavanje otpisanih osn.sreds.	-9.728,79	-9.728,79	0,00
023200	OPREMA ZA PTT SAOBRAĆAJ I MOBIL.TELEFON.	2.829,14	2.829,14	0,00
023300	UMJETNIČKA DJELA	400	0,00	400,00
023500	TRANSPORTNA SREDSTVA – nabavljena do 31.12.2020.	19.173,00	15.543,00	3.630,00
023500	TRANSPORTNA SREDSTVA – nabavljena u 2021. godine	4.840,00	0,00	4.840,00
023010	OPREMA PO MRS-20 / KAPIT. BUDŽET 2018.	99.927,73	73.280,35	26.647,38
023011	OPREMA PO MRS-20 / KAPIT. BUDŽET 2019.	99.956,89	41.648,71	58.308,18
	SVEGA:	359.280,64	258.852,59	100.428,05

Sadašnja knjigovodstvena vrijednost stalne imovine, ne računajući donacije Opštine Budva iz kapitalnog budžeta za 2018. i 2019. godinu, iznosi 15.472,49 EUR. U izvještajnoj godini nabavljena su tri računara, ukupne vrijednosti od 1.331,94 EUR i polovni automobil Fiat Fiorino nabavne vrijednosti od 4.840,00 EUR.

8.5 OSTALI POSLOVNI RASHODI

Najznačajnije stavke ove grupe troškova su troškovi naknada agenciji za elektronske medije, troškovi agencije za zaštitu autorskih prava kao i naknada Radio difuznom centru za korišćenje repetitora. Na visinu iznosa iz ove grupe troškova ne možemo uticati, s obzirom na činjenicu da su većinom u pitanju Zakonom propisana davanja.

Konto	Naziv	Iznos 2021.	Učešće u ukupnim troškovima	Prethodna godina	Index 2021/2020.
552400	TROŠKOVI OSIGURANJA ZAPOS. U TOKU RADA	2.759	0,30	2.759	100
553000	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.376	0,15	1.034	133

553010	TROŠKOVI BANKARSKIH USLUGA	538	0,06	350	154
556010	TROŠKOVI ČLANSKIH DOPRINOSA (PK RCG)	1.473	0,16	1.080	136
559500	ADMINISTRATIVNE I SUDSKE TAKSE	102	0,01	9	1.133
559600	NAKNADA AGENCIJI ZA ELEKTRONSKE MEDIJE	5.374	0,58	3.629	148
559650	NAKN. RADIO DIFUZNOM CENTRU ZA REPET.	4.052	0,44	2.427	167
559700	DONACIJE, SPONZORSTVA I POMOĆI	210	0,02	0	-
559800	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	363	0,04	440	83
559900	OSTALI NEPOMENUTI NEMAT. TROŠKOVI	208	0,02	3	6.933
559950	TROŠKOVI AGENCIJE ZA ZAŠT. AUTOR. PRAVA	18.000	1,94	18.000	100
		34.455	3,72	29.731	116

8.6 OSTALI RASHODI

U skladu sa Zakonom i Standardima finansijskog izvještavanja Društvo vrši procjenu izvjesnosti naplate, te pravi ispravku vrijednosti za većinu sumnjivih potraživanja starijih od dvije godine.

Konto	Naziv	Iznos 2021.	Učešće u ukupnim troškovima	Prethodna godina	Index 2021/2020.
576000	RASHODI PO OSNOVU OTPISA NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA	14	0,00	0	#DIV/0!
576001	RASHODI PO OSNOVU OTPISA SUMNJIVIH POTRAŽIVANJA (sa ispr.vrijednosti)	2.191	0,24	3.239	68
		2.205	0,24	3.239	68

8.7 TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ

Iznos tekućeg poreza utvrđen je poreskim bilansom, odnosno prijavom poreza na dobit za izvještajnu godinu i rezultat je razlike prihoda (1.057.825) nad rashodima (926.488), korigovana za poreski (ne)priznate troškove.

Odloženi poreski efekat u izvještajnoj godini evidentiran je kao prihod u iznosu od 1.436 EUR, odnosno kao umanjeње salda privremenih razlika između osnovice po kojoj se oprema priznaje u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva iskazana u finansijskim iskazima Društva.

9. REZULTAT

Na osnovu navedenih prihoda i rashoda, bilans uspjeha Radio Televizije Budva za 2021. godinu iskazuje dobit prije oporezivanja u iznosu od 131.337,13 EUR.

Tekući porez na dobit iznosi 13.454,58 EUR, odloženi poreski prihod 1.435,80 EUR, te je neto rezultat za fiskalnu 2021. godinu proknjižen u iznosu od 119.318,35 EUR.

10. FINANSIJSKI ISKAZI

Prilog 1: ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

Naziv:	RADIO TELEVIZIJA BUDVA D.O.O. BUDVA	
Sjedište:	BUDVA	
Matični broj:	02005492	Šifra djelatnosti 6020

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/

na dan 31. XII 2021. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2020.g.	Početno stanje 01.01.2020.g.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001		1	1	
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		100.428	139.052	-
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003		-	-	-
010	1. Ulaganja u razvoj	004				
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005				
012	3. Goodwill	006				
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				
	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		100.428	139.052	-
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009				
023	2. Postrojenja i oprema	010		100.428	139.052	
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i i oprema (012+013+014)	011		-	-	-
024	3.1. Investicione nekretnine	012				
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013				
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014				
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015				
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 DO 023)	016		-	-	-
030, 039(dio)	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017				
033(dio), 039(dio)	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018				
031(dio), 032(dio), 039(dio)	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019				
033(dio), 039(dio)	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020				

031(dio) 032(dio),	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021				
032(dio), 034,035,036, 039(dio)	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrednosti)	022				
038, 039(dio)	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023				
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024				
	D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		450.021	360.918	-
	I ZALIHE (027 do 030)	026		-	-	-
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027				
11	2. Nedovršena proizvodnja	028				
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029				
15	4. Dati avansi	030				
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		372.463	353.883	-
202,203, 209(dio)	1. Potraživanja od kupaca	032		24.944	23.242	
200, 209(dio)	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033		-	-	-
201, 209(dio)	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034		853	241	
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		346.666	330.400	-
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036				
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037		686		
21,22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		345.979	330.400	
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039		-	-	-
236(dio)	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju	040				
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli	041				
23 osim 236(dio) i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042				
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043		77.558	7.035	
04	V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044				
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045		68.366	68.411	
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		618.816	568.382	-
	PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		282.416	163.098	-
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		83.620	83.620	
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103		1	1	
320	III. EMISIONA PREMIJA	104				
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105		-	-	-
321	1. Zakonske rezerve	106				
322(dio)	2. Statutarne rezerve	107				
322(dio)	3. Druge rezerve	108				

330 i potr. Saldo rač. 331,332, 333,334, 335,336 i 337	4. Pozitivne revalorizacije rezerve i nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109				
dugov. saldo rač. 331,332, 333,334, 335,336 i 337	5. Negativne revalorizacije rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110				
	VI. NERASPOREĐENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		198.795	79.477	-
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		423.726	364.169	
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		119.318	59.557	
350	3. Gubitak ranijih godina	114		344.249	344.249	
351	4. Gubitak tekuće godine	115				
	VIII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		-	-	-
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118		-	-	-
404(dio)	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119				
400(dio)	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120				
40,sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121				
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122		-	-	-
414,415	1. Dugoročni krediti	123				
41 bez 414,415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		-	-	
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125		834	2.270	
495(dio)	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126		84.956	124.932	
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		118.624	147.285	-
467	I KRATKOROČNE REZERVISANJA	128				
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		118.624	147.285	-
442(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio), 426 i 429(dio)	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130				
442(dio), 423(dio), 424(dio), 425(dio) i 429(dio)	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131				
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132		8.689	8.764	
433,434, 440-449	4. Obaveze prema dobavljačima	133		48.311	72.095	
439(dio)	5. Obaveze po mjenicama	134				
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135				
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136		5.699	13.095	
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		55.925	53.331	-
439(dio)	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138				
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139			45.485	

				42.470		
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		-	1.063	
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		13.455	6.783	
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142				
490,491, 494, 495(dio), 496,497 i 449	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143		131.986	130.797	
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		618.816	568.382	-

Obrazac usklađen sa članom 4 Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 082/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU PARLAMENTA I VIJEĆA

U Budvi,
31. marta
2022.

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Valentina Asanović, s.r.

Odgovorno lice

Rade Tabaš, s.r.

MP

Prilog 2: ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

Naziv:	RADIO TELEVIZIJA BUDVA D.O.O. BUDVA	
Sjedište:	BUDVA	
Matični broj:	02005492	Šifra djelatnosti 6020

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01. I do 31. XII 2021. godine

-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201		67.862	72.636
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202			
62	3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203			
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204		989.964	865.286
64 i 65	a) Ostalih prihodi iz redovnog poslovanja	205		956.887	855.605
67,691 i 692	b) Ostalih prihodi iz poslovanja	206		33.077	9.681
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	5. Troškovi poslovanja (209+210)	208		202.283	177.379

50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala	209		38.549	28.398
53,54 i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		118.938	102.986
540	c) Amortizacija	210a		44.796	45.995
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		722.001	691.541
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		472.079	445.179
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		249.922	246.362
52 (dio)	1/Troškovi poreza	214		55.648	54.739
52 (dio)	2/Troškovi doprinosa za penzije	215		116.367	114.902
52 (dio)	3/Troškovi doprinosa	216		77.907	76.721
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217		-	-
580,581, 582,589 (dio)	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584,589 (dio)	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtno imovine (osim finansijske)	219			
57,591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220		2.205	-
	1. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		131.337	69.002
	9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222		-	-
660 (dio)	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661 (dio)	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224			
669 (dio)	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225			
	10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226		-	-
660 (dio)	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661 (dio)	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio).	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229			
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230		-	-
660 (dio)	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			

661 (dio)	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio).	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233			
	12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)	234		-	(3.239)
683,685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			
583,585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236			3.239
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237		-	248
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239			
562,563, 564,569.	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240			248
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		-	(3.487)
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		131.337	65.515
690-590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		131.337	65.515
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245		12.019	5.958
721	1. Tekući porez na dobit	246		13.455	6.783
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		(1.436)	(825)
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		119.318	59.557
	VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom/ (250 do 257)	249		-	-
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250			
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			

333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253			
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255			
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256			
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257			
	VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata/povezanim sa kapitalom/	258			
	VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata /povezanih sa kapitalom/ (249-258)	259		-	-
	IX. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259)	260		119.318	59.557
	X. Zarada po akciji	261			
	1. Osnovna zarada po akciji	262			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263			
	XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica	264			
	XII. Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbjeđuju kontrolu	265			

Obrazac usklađen sa članom 4 Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 082/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU PARLAMENTA I VIJEĆA

U Budvi, Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Odgovorno lice

31.03.2022.

Valentina Asanović, s.r.

MP

Rade Tabaš, s.r.

Prilog 3: ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE - direktna metoda

Naziv: **RADIO TELEVIZIJA BUDVA D.O.O. BUDVA**

Sjedište: **Budva**

Matični broj: **02005492**

Šifra djelatnosti

6020

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od **01.01. do 31.12.2021.** godine

-u EUR-

Pozicija	Redni broj	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	974.888	640.762

1. Prodaja i primljeni avansi	302	957.165	634.394
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303		
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	17.723	6.368
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	898.193	641.718
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	306	169.732	100.012
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	307	716.412	526.071
3. Plaćene kamate	308		248
4. Porez na dobit	309	6.783	10.201
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	5.266	5.186
III. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	76.695	(956)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	-	-
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314		
3. Ostali finansijski plasmani	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316		
5. Primljene dividende	317		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	6.172	-
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	6.172	-
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	(6.172)	-
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	-	-
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325		
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	-	-
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329		
3. Finansijski lizing	330		
4. Isplaćene dividende	331		
III Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	-	-
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	70.523	(956)
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVEŠTAJNOG PERIODA	334	7.035	7.991
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	-	-
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336		
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVEŠTAJNOG IZVEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	77.558	7.035

Obrazac usklađen sa članom 4 Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 082/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU PARLAMENTA I VIJEĆA

U Budvi,

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Odgovorno lice

31. marta 2022. godine

Valentina Asanović, s.r.

Rade Tabaš, s.r.

M.P.

Finansijski iskazi, kao i prijava poreza na dobit, predati su Upravi prihoda i carina u propisanim rokovima.

Iskaz o finansijskoj poziciji, Iskaz o ukupnom rezultatu, Iskaz o tokovima gotovine, Statistički aneks, kao i Poreski bilans Radio Televizije Budva dostupni su na sajtu Uprave prihoda i carina Crne Gore pod brojem 81250/2021.

Budva, 30. VI 2022.



Izvršni direktor,
Rade Tabaš, s.r.

